

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

Kini ang solusyon!

**Nakaamgo ka ba nga si Jesus miingon nga ang kataposan dili
moabot hangtod nga ang Gingharian sa Diyos isangyaw
sa kalibotan ingong saksi?**



**“Ang lobo usab mopuyo uban sa nating karnero ... Dili sila
magsakit ni molaglag sa tibuok Ko nga bukid nga balaan,
Kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo Maingon nga
ang mga tubig nagatabon sa dagat.” (Isaias 11:6, 9)**

Pinaagi sa

Bob Thiel, Ph.D.

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

Kini ang solusyon!

Ni Bob Thiel, Ph.D.

Copyright ©2016/2017/2018/2019/2022/2025 ni Nazarene Books. Edisyon 2.0. Ang booklet nga gihimo para sa *Nagpadayon Church of God and Successors*, usa ka korporasyon nga solo. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5.

Nganong dili masulbad sa katawhan ang mga problema niini?

Nahibalo ka ba nga ang una ug kataposang mga butang nga gipakita sa Bibliya nga gisangyaw ni Jesus mahitungod sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos?

Nahibalo ka ba nga ang Gingharian sa Diyos mao ang gipasiugda sa mga apostoles ug sa mga una nga nagsunod kanila?

Ang Gingharian ba sa Diyos persona ni Jesus? Ang gingharian sa Dios nga si Jesus nagpuyo ba sa Iyang kinabuhi dinhi kanato karon? Ang Gingharian ba sa Diyos usa ka matang sa umaabot nga aktuwal nga gingharian? Motuo ka ba sa gitudlo sa Bibliya?

Unsa ang gingharian? Unsa ba gayod ang Gingharian sa Diyos? Unsay gitudlo sa Bibliya? Unsa ang gitudlo sa unang Kristohanong simbahan?

Nakaamgo ka ba nga ang kataposan dili moabot hangtod nga ang Gingharian sa Diyos igawali sa kalibotan ingong saksi?

Ang hulagway sa atubangang hapin nagpakita sa usa ka karnero nga naghigda uban sa usa ka lobo nga gikomposo sa Burdine Printing and Graphics. Ang litrato sa likod nga hapin kabahin sa orihinal nga biling sa Simbahan sa Dios sa Jerusalem nga gikuha niadtong 2013 ni Dr. Bob Thiel.

MGA SULOD

1. Ang katawhan ba adunay mga solusyon? p. 4
 2. Unsang Ebanghelyo ang giwali ni Jesus? p. 10
 3. Nailhan ba ang Gingharian sa Dios sa Daang Tugon? p. 23
 4. Nagtudlo ba ang mga Apostoles sa Ebanghelyo sa Gingharian? p. 30
 5. Mga tinubdan gawas sa Bag-ong Tugon nga gitudlo ang Gingharian sa Diyos. p. 41
 6. Ang Greco-Roman nga mga simbahan nagtudlo nga ang Gingharian Importante, Apan... p. 64
 7. Nganong ang Gingharian sa Diyos? p. 73
- Impormasyon sa Kontak* p. 82

Mubo nga sulat: Kini nga libro usa ka hubad gikan sa English nga bersyon pinaagi sa artificial intelligence, mao nga ang pipila nga mga ekspresyon mahimong dili hingpit nga nagpakita sa orihinal, apan ang paglaum mao nga sila suod. Ang English nga bersyon magamit nga libre online sa www.cog.org.

1. Ang katawhan ba adunay mga solusyon?

Ang kalibotan nag-atubang ug daghang problema.

Daghang mga tawo ang gigutom. Daghang mga tawo ang gidaugdaog. Daghang mga tawo ang nag-atubang sa kakabos. Daghang mga nasud ang adunay grabe nga utang. Ang mga bata, lakip ang wala pa matawo, nag-atubang sa pag-abuso. Ang mga sakit nga dili makasugakod sa tambal nakapabalaka sa daghang mga doktor. Ang dagkong industriyal nga mga siyudad adunay hangin nga hugaw kaayo aron mahimong himsog. Ang lainlaing mga politiko naghulga sa gubat. Ang mga pag-atake sa mga terorista nagpadayon.

Masulbad ba sa mga lider sa kalibotan ang mga problema nga giatubang sa katawhan?

Daghan ang naghunahuna niini.

Bag-ong Universal Agenda

Niadtung Septiyembre 25, 2015, human sa usa ka key-note speech ni Pope Francis sa Vatican, ang 193 ka nasod sa United Nations (UN) mibotar sa pagpatuman sa “17 Sustainable Development Goals” sa gitawag usahay nga *Bag-ong Universal Agenda*. Ania ang 17 ka tumong sa UN:

Tumong 1. Tapuson ang kakabos sa tanang matang niini bisan asa

Tumong 2. Pagtapos sa kagutom, pagkab-ot sa seguridad sa pagkaon ug pagpauwang sa nutrisyon ug pagpasiugda sa malungtarong agrikultura

Tumong 3. Pagsiguro sa himsog nga kinabuhi ug pagpalambo sa kaayohan sa tanan sa tanang edad

Tumong 4. Pagsiguro sa inklusibo ug patas nga kalidad nga edukasyon ug ipasiugda ang tibuok kinabuhi nga mga oportunidad sa pagkat-on alang sa tanan

Tumong 5. Makab-ot ang pagkaparehas sa gender ug hatagan ug gahom ang tanang babaye ug babaye

Tumong 6. Pagsiguro sa pagkaanaa ug malungtarong pagdumala sa tubig ug sanitasyon alang sa tanan

Tumong 7. Siguruha ang pag-access sa barato, kasaligan, malungtaron ug modernong enerhiya alang sa tanan

Tumong 8. Ipasiugda ang malahutayon, inklusibo ug malungtaron nga pagtubo sa ekonomiya, hingpit ug produktibo nga trabaho ug desente nga trabaho alang sa tanan

Tumong 9. Pagtukod og lig-on nga imprastraktura, pagpalambo sa inklusibo ug malungtarong industriyalisasyon ug pagpalambo sa kabag-ohan

Tumong 10. Pagpakunhod sa dili pagkakapareho sa sulod ug taliwala sa mga nasud

Tumong 11. Paghimo sa mga syudad ug mga puy-anan sa tawo nga apil, luwas, lig-on ug malungtaron

Tumong 12. Pagsiguro sa malungtarong konsumo ug mga sumbanan sa produksiyon

Tumong 13. Paghimo og dinalian nga aksyon aron mabatukan ang pagbag-o sa klima ug ang mga epekto niini

Tumong 14. Pagkonserbar ug malungtarong paggamit sa kadagatan, kadagatan ug kahinguhaan sa dagat alang sa malungtarong kalamboan

Tumong 15. Panalipdan, ibalik ug ipasiugda ang malungtarong paggamit sa terrestrial ecosystem, malungtarong pagdumala sa kalasangan, pakigbatok sa desyerto, ug pagpahunong ug balihon ang pagkadaot sa yuta ug pagpahunong sa pagkawala sa biodiversity

Tumong 16. Pagpasiugda og malinawon ug inklusibo nga mga katilingban alang sa malungtarong kalamboan, paghatag og access sa hustisya alang sa tanan ug pagtukod og epektibo, tulubagon ug inklusibo nga mga institusyon sa tanang lebel

Tumong 17. Pagpalig-on sa mga paagi sa pagpatuman ug pagpalagsik sa tibuok kalibutan nga panag-uban alang sa malungtarong kalamboan

Kini nga agenda kinahanglan nga hingpit nga ipatuman sa 2030 ug gitawag usab nga *2030 nga Agenda alang sa Malungtarong Kauswagan*. Kini nagtumong sa pagsulbad sa mga sakit nga giatubang sa katawhan pinaagi sa regulasyon, edukasyon, ug internasyonal ug interfaith nga kooperasyon. Samtang daghan sa mga tumong niini maayo, pipila sa mga pamaagi ug tumong niini daotan (cf. Genesis 3:5). Kini nga agenda, usab, nahuyon sa ulahi ni Pope Francis *Daygon ka encyclical*. Si Papa Leo XIV mihimo usab ug mga pahayag sa pagsuporta niining 2030 nga agenda.

Ang “New Universal Agenda” mahimong tawgon nga “New Catholic Agenda” kay ang pulong nga “katoliko” nagkahulogang “universal.” Gitawag ni Pope Francis ang pagsagop niini nga agenda “usa ka importante nga timaan sa paglaum.”

Isip usa ka pag-follow-up sa kasabutan sa UN, adunay usa ka miting sa Paris kaniadtong Disyembre 2015 (opisyal nga giulohan *21st Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change*). Gidayeg usab ni Pope Francis ang maong internasyonal nga kasabotan ug gitambagan ang mga nasod nga “maggabinantayon sa pagsubay sa dalan sa unahan, ug uban ang nagkadako nga pagbati sa panaghiusa.”

Hapit tanan nga mga nasod sa kalibutan miuyon sa mga kasabutan sa Paris, nga adunay piho nga mga katuyoan sa kalikopan ug pinansyal nga mga pasalig. (Dayon ang Presidente sa US nga si Barack Obama mipirma sa usa ka dokumento nga itugyan ang USA niini sa 2016, apan sa 2017, ang Presidente sa US nga si Donald Trump mipahayag nga ang Estados Unidos DILI modawat sa giuyonan sa mga kasabutan sa Paris. Kini ang hinungdan sa internasyonal nga kasuko ug nakatabang sa pagpalain sa US gikan sa

Europe ug sa daghang uban pang mga bahin sa kalibutan.) Si Pope Francis sa ulahi miingon nga ang katawhan "dili mohimo sa iyang mga pagbag-o" kung kini adunay kalabotan sa klima.

Samtang walay usa nga gustong moginhawa og hugaw nga hangin, magutman, mahimong kabus, mameligro, ug uban pa, ang mga pagsulay ba sa tawo nga makab-ot ang mga tumong sa 2030 agenda sa United Nations ug/o ang mga kasabutan sa Paris makasulbad sa mga problema nga giatubang sa katawhan?

Ang Track Record sa United Nations

Ang United Nations naporma ug natukod kaniadtong 24 Oktubre 1945, pagkahuman sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, aron mapugngan ang usa pa nga panagbangi ug pagsulay sa pagpauswag sa kalinaw sa kalibutan. Sa pagkatukod niini, ang UN adunay 51 ka membrong estado; naa nay 193.

Adunay gatusan, kung dili linibo, sa mga panagbangi sa tibuuk kalibutan sukad natukod ang United Nations, apan wala pa kita mahulagway nga ikatulo nga Gubat sa Kalibutan.

Ang uban nagtuo nga ang internasyonal nga kooperasyon sama sa United Nations nag-angkon nga nagpasiugda, inubanan sa matang sa interfaith ug ekumenikal nga agenda nga gipaningkamotan ni Papa Leo XIV ug sa daghang ubang mga lider sa relihiyon nga ipasiugda, magdalag kalinaw ug kauswagan.

Apan, ang track record alang sa United Nations sa pagbuhat niini dili maayo. Dugang pa sa daghang mga armadong panagsangka sukad natukod ang United Nations, daghang milyon ang gigutom, mga refugee, ug/o mga kabus kaayo.

Mga dekada na ang milabay, ang United Nations nagtakda sa pagpatuman niini *Mga Tumong sa Millennium Development*. Kini adunay walo ka "mga tumong sa kalamboan," apan kini wala molampos, bisan pa sa UN mismo. Busa, sa 2015, ang gitawag nga "17 Sustainable Development Goals" gisagop. Ang uban malaumon. Giisip kini sa uban nga usa ka utopia nga pantasya.

Kutob sa utopia, niadtong Mayo 6, 2016, si Pope Francis miingon nga nagdamgo siya sa usa ka tawhanon nga European utopia nga ang iyang simbahan makatabang sa maong kontinente nga makab-ot. Apan, kana nga damgo sa Santo Papa mamahimo nga usa ka damgo (cf. Pinadayag 18).

Mahimong Adunay Pipila ka Kooperasyon ug Kalampusan, Apan...

Diksyonaryo ni Merriam Webster nag-ingon nga ang utopia maoy “usa ka hinanduraw nga dapit diin ang gobyerno, mga balaod, ug mga kahimtang sa katilingban hingpit.” Ang Bibliya nagtudlo nga ang katawhan dili makasulbad sa mga problema niini sa iyang kaugalingon:

²³ O Ginoo, nahibal-an ko nga ang dalan sa tawo wala sa iyang kaugalingon; Wala sa tawo nga naglakaw ang pagtultol sa iyang kaugalingong mga lakang. (Jeremias 10:23, NKJV sa tibuok gawas kon lain ang gipakita)

Ang Bibliya nagtudlo nga ang internasyonal nga kooperasyon mapakyas:

¹⁶ Ang kalaglagan ug pagkaalaut anaa sa ilang mga dalan; ¹⁷ Ug ang dalan sa pakigdait wala nila hibalo. ¹⁸ Walay kahadlok sa Dios atubangan sa ilang mga mata. (Roma 3:16-18)

Bisan pa, daghang mga tawo ang naningkamot sa ilang pagtan-aw sa usa ka utopian nga katilingban ug bisan usahay naningkamot sa paglangkit sa relihiyon. Apan halos walay usa nga andam mosunod sa mga dalan sa usa ka matuod nga Diyos. Dili kini nga wala’y pag-uswag sa bisan unsang mga katuyoan sa United Nations o sa Vatican. Adunay pipila (ug daghan sa mga tumong maayo), ingon man usab sa pipila ka mga kapakyasan.

Sa pagkatinuod, ug tingali human sa dakong panagbangi, usa ka matang sa internasyonal nga pakigsabot sa kalinaw ang pagauyonan ug pamatud-an (Daniel 9:27). Sa diha nga kini mao, daghan ang sayop nga nagtuo nga ang katawhan magdala sa usa ka mas malinawon ug utopian nga katilingban.

Daghan ang madala sa maong internasyonal nga ‘utopian nga pag-uswag’ (cf. Ezekiel 13:10) ingon man usab sa lain-laing mga ilhanan ug mga katingalahan (2 Tesalonica 2:9-12). Apan ang Bibliya nag-ingon nga ang

maong kalinaw dili molungtad (Daniel 9:27; 11:31-44), bisan pa sa unsay ipangangkon sa mga lider (1 Tesalonica 5:3; Isaia 59:8).

Ang ideya nga, gawas kang Jesus (cf. Juan 15:5; Mateo 24:21-22), ang katawhan makadala ug utopia niining 'karon daotan nga panahon' maoy usa ka bakak nga ebanghelyo (Galacia 1:3-10).

Kung ang katawhan lamang ang hingpit nga dili makahimo sa tinuud nga pagpahinabo sa utopia, posible ba ang bisan unsang klase sa utopia?

Oo.

Ang Ginharian sa Diyos maghimo niining planetaha ug, sa ulahi, sa tibuok kahangturan, nga mas maayo.

2. Unsang Ebanghelyo ang Giwali ni Jesus?

Ang Bibliya nagtudlo nga ang usa ka utopian nga katilingban, nga gitawag ug Gingharian sa Diyos, mopuli sa tawhanong mga gobyerno (Daniel 2:44; Pinadayag 11:15; 19:1-21).

Sa dihang gisugdan ni Jesus ang Iyang publikong ministeryo, nagsugod Siya pinaagi sa pagwali sa ***ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos***. Ania ang gitaho ni Mark:

¹⁴ Karon sa tapus si Juan nabilanggo, si Jesus miadto sa Galilea, nga nagwali sa Maayong Balita sa gingharian sa Dios, ¹⁵ ug nag-ingon, “Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa Dios haduol na. Paghinulsol kamo, ug tuo kamo sa ebanghelyo” (Marcos 1:14–15).

Ang termino nga ebanghelyo, gikan sa Griyego nga pulong nga gihubad ingon *euangelion*, ug nagkahulogang “maayong mensahe” o “maayong balita.” Sa Bag-ong Tugon, ang Ingles nga pulong nga “gingharian,” nalangkit sa gingharian sa Diyos, gihisgotan mga 149 ka beses sa NKJV ug 151 sa *Douay Rheims nga Bibliya*. Naggikan kini sa pulong nga Griego nga gihubad ingon *gingharian* nga nagpasabot sa lagda o gingharian sa pagkahari.

Ang mga gingharian sa tawo, ingon man ang gingharian sa Dios, adunay hari (Pinadayag 17:14), kini naglangkob sa usa ka geograpikanhong dapit (Pinadayag 11:15), sila adunay mga lagda (Isaias 2:3-4; 30:9), ug sila adunay mga sakop (Lucas 13:29).

Ania ang unang pagtudlo sa publiko gikan kang Jesus nga girekord ni Mateo:

²³ Ug si Jesus milibot sa tibuok Galilea, nga nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nga nagwali sa maayong balita sa gingharian (Mateo 4:23).

Girekord usab ni Mateo:

³⁵ Unya si Jesus milibot sa tanang mga siyudad ug mga balangay, nga nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nga nagwali sa ebanghelyo sa gingharian (Mateo 9:35).

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Jesus maghari hangtod sa kahangtoran:

³³ Ug Siya magahari sa balay ni Jacob hangtud sa kahangturan, ug ang Iyang gingharian walay katapusan (Lucas 1:33).

Girekord ni Lucas nga ang katuyoan nga gipadala si Jesus mao ang pagsangyaw sa Ginghamian sa Dios. Matikdi kon unsay gitudlo ni Jesus:

⁴³ Siya miingon kanila, “Kinahanglan usab nga iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga siyudad, tungod kay alang niini nga katuyoan gipadala ako” (Lucas 4:43).

Nakadungog ka na ba niana nga giwali? Nakaamgo ka na ba nga ang katuyoan sa pagpadala ni Jesus mao ang pagsangyaw sa Ginghamian sa Dios?

Girekord usab ni Lucas nga si Jesus *gibuhat* lakaw ug iwali ang Ginghamian sa Dios:

¹⁰ Ug ang mga apostoles, sa diha nga sila namalik, misulti kaniya sa tanan nga ilang nabuhat. Unya gikuha niya sila ug miadto sa usa ka awaaw nga dapit nga sakop sa lungsod nga gitawag ug Betsaida. ¹¹ Apan sa hingbaloan kini sa mga panon sa katawohan, mingnunot sila kaniya; ug Siya midawat kanila ug misulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios (Lucas 9:10-11).

Si Jesus mitudlo nga ang Ginghamian sa Dios kinahanglang mao ang nag-una nga prayoridad niadtong mosunod Kaniya:

³³ Apan pangitaa una ang gingharian sa Dios ug ang Iyang pagkamatarong (Mateo 6:33).

³¹ Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. ³² Ayaw kahadlok, gamay nga

panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian (Lucas 12:31-32).

Ang mga Kristohanon kinahanglan MAGPANGITA UNA sa Gingharian sa Dios. Gibuhat nila kini pinaagi sa paghimo niini nga ilang labing una nga prayoridad pinaagi sa pagkinabuhi ingon nga gusto ni Kristo nga sila mabuhi ug nagpaabut sa Iyang pagbalik ug gingharian. Bisan pa, kadaghanan sa nag-angkon nga Kristo, dili lamang wala mangita pag-una sa Gingharian sa Diyos, wala gani sila kahibalo kung unsa kini. Daghan usab ang sayop nga nagtuo nga ang pag-apil sa kalibotanong politika mao ang gidahom sa Diyos gikan sa mga Kristohanon. Pinaagi sa dili pagsabut sa gingharian sa Dios, wala sila makasabut

pagkinabuhi karon sumala sa ilang angay o sabton ngano nga ang tawo depekto kaayo.

Matikdi usab nga ang gingharian ihatag ngadto sa gamay nga panon (cf. Roma 11:5). Gikinahanglan ang pagkamapainubsanon aron mahimong andam nga mahimong bahin sa tinuod nga gamay nga panon.

Ang Gingharian sa Dios wala pa matukod dinhi sa Yuta

Si Jesus mitudlo nga ang Iyang mga sumusunod kinahanglang mag-ampo alang sa pag-abot sa gingharian, busa wala pa nila kini maangkon:

⁹ Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan.
10 Paabota ang imong gingharian. Matuman ang imong kabubut-on (Mateo 6:9-10).

Gipadala ni Jesus ang Iyang mga disipulo aron sa pagsangyaw sa Gingharian sa Dios:

¹ Unya gitawag niya ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an ug gihatagan niya silag gahom ug pagbulot-an batok sa tanang mga demonyo, ug sa pag-ayo sa mga sakit. ² Iyang gipadala sila aron sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Lucas 9:1-2).

Si Jesus mitudlo nga ang Iyang presensya lamang dili mao ang gingharian, tungod kay ang gingharian wala pa matukod sa Yuta kaniadto mao nga wala Niya gipapahawa ang mga demonyo sa Iyang ngalan kaniadto:

²⁸ Apan kon ako naghingilin sa mga yawa pinaagi sa Espiritu sa Dios, sa pagkatinuod ang gingharian sa Dios miabut na kaninyo (Mateo 12:28).

Ang tinuod nga gingharian anaa sa umaabot—dili karon sama sa gipakita ni Marcos:

⁴⁷ Ug kon ang imong mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kana. Mas maayo pa alang kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usa ka mata, kay sa adunay duha ka mata, nga isalikway ... (Marcos 9:47).

²³ Si Jesus mitan-aw sa palibot ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Pagkalisud alang sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios!" ²⁴ Ug ang mga tinon-an nanghitingala sa iyang mga pulong. Apan si Jesus mitubag pag-usab ug miingon kanila, "Mga anak, pagkalisud alang niadtong nagasalig sa mga bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios! ²⁵ Mas sayon pa alang sa usa ka kamelyo ang paglusot sa buho sa dagom kay sa usa ka adunahan nga tawo nga makasulod sa gingharian sa Dios" (Marcos 10:23-25).

²⁵ Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dili na ako moinum sa bunga sa parras hangtud niadtong adlaw nga magainum ako niini nga bag-o didto sa gingharian sa Dios" (Marcos 14:25).

⁴³ Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka inila nga miyembro sa konseho, nga sa iyang kaugalingon naghulat sa gingharian sa Dios, mianhi ug nagmaisugon... (Marcos 15:43).

Si Jesus mitudlo nga ang gingharian dili bahin karon niining kalibotana:

³⁶ Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kon ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga alagad makig-away unta, aron ako dili ikatugyan ngadto

sa mga Judio, apan karon ang akong gingharian dili gikan dinhi" (Juan 18:36).

Si Jesus mitudlo nga ang gingharian moabut human Siya mobalik ingon nga Hari:

³¹ "Inig-abot sa Anak sa Tawo diha sa Iyang himaya, ug ang tanang balaang mga anghel uban Kaniya, unya molingkod Siya sa trono sa Iyang himaya. ³² Ang tanan nga mga nasud pagatigumon sa atubangan niya, ug iyang pagalainon sila ang usa gikan sa usa, ingon sa usa ka magbalantay nga magalain sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding. ³³ Ug igabutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, apan ang mga kanding sa wala. ³⁴ Unya ang Hari moingon niadtong anaa sa Iyang tuo nga kamot, 'Umari kamo, kamong mga gipanalanginan sa Akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan (Mateo 25:31-34).

Tungod kay ang Gingharian sa Dios wala dinhi, dili kita makakita og usa ka tinuod nga utopia hangtud nga kini matukod. Tungod kay ang kadaghanan wala makasabut sa gingharian sa Dios, sila napakyas sa pagsabut sa unsa nga paagi ang Iyang mahigugmaong gobyerno nagalihok.

Ang Gingharian sa Dios dili moabut "hangtud nga ang kahupnganan sa mga Hentil mosulod" (Roma 11:25)—ug wala pa kana mahitabo.

Unsa ang giingon ni Jesus nga ang gingharian sama?

Si Jesus naghatag ug pipila ka mga katin-awan kon unsa ang Gingharian sa Diyos:

²⁶ Ug siya miingon, "Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magsabwag ug binhi sa yuta, ²⁷ ug matulog sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi moturok ug motubo, siya sa iyang kaugalingon wala mahibalo kon sa unsang paagi. ²⁸ Kay ang yuta nagahatag ug mga abut sa iyang kaugalingon: una ang dahon, unya ang uhay, ug unya ang puno nga lugas diha sa uhay. ²⁹ Apan sa dihang mahinog na ang mga lugas, dihadiha iyang ginagalab, kay ang ting-ani miabot na" (Marcos 4:26-29).

¹⁸ Unya miingon siya, “Sa unsa ikatandi ang gingharian sa Dios, ug sa unsa ko ba kini itandi?” ¹⁹ Kini sama sa liso sa mustasa, nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas sa iyang tanaman; ug kini mitubo ug nahimong usa ka dakong kahoy, ug ang mga langgam sa kahanginan nanagsalag sa iyang mga sanga.” ²⁰ Ug siya miingon pag-usab, “Sa unsa ko ipakasama ang gingharian sa Dios?” ²¹ Kini sama sa lebadura, nga gikuha sa usa ka babaye ug gilubong sa tulo ka takus nga harina hangtud nga ang tanan mitubo” (Lucas 13:18-21).

Kini nga mga sambingay nagsugyot nga, sa sinugdan, ang Gingharian sa Dios gamay ra, apan mahimong dako-kini sa katapusan mahisakop sa usa ka walay katapusan nga uniberso.

Girekord usab ni Lucas:

²⁹ Moabot sila gikan sa sidlakan ug kasadpan, gikan sa amihanan ug habagatan, ug manglingkod sa gingharian sa Diyos (Lucas 13:29).

Busa, ang Gingharian sa Diyos adunay mga tawo gikan sa tibuok kalibotan. DILI kini limitado niadtong adunay Israelite nga kagikan o espesipikong etnikong mga grupo. Ang mga tawo, gikan sa tanang dapit, molingkod niini nga gingharian.

Lucas 17 ug ang Gingharian

Ang Lucas 17:20-21 nagpalibog sa pipila. Apan sa dili pa kana, matikdi nga ang mga tawo mokaon gayod sa Gingharian sa Diyos:

¹⁵ “Bulahan ang mokaon ug pan didto sa gingharian sa Dios!” (Lucas 14:15).

Tungod kay ang mga tawo (sa umaabot) mokaon sa Gingharian sa Diyos, kini dili lamang usa ka butang nga gilain sa ilang mga kasingkasing karon, bisan pa sa mga sayop nga paghubad / dili pagsinabtanay sa Lucas 17:21 nga nagsugyot nga lahi.

Ang Moffatt nga hubad sa Lucas 17:20-21 mahimong makatabang sa pipila nga makasabut:

²⁰ Karon sa diha nga ang mga Fariseo nangutana kaniya kung kanus-a moabut ang gingharian sa Dios, siya mitubag kanila ug miingon, "Ang gingharian sa Dios dili moabut pinaagi sa pagpaniid; ²¹ Ni magaingon sila: Ania karon! O, 'Tan-awa, atua kana!' Kay tan-awa, ang gingharian sa Diyos nagbarog sa inyong taliwala." (Lucas 17:20-21, AFV; tan-awa usab ang NASB ug ESV nga mga hubad)

Matikdi nga si Jesus nakigsulti sa wala makabig, kalibutanon, ug salingkapaw nga mga Pariseo. Si Jesus "mitubag kanila," — ang mga Pariseo ang nangutana kang Jesus. Nagdumili sila sa pag-ila Kaniya.

Anaa ba sila sa SIMBAHAN? Dili!

Si Jesus wala usab maghisgot bahin sa usa ka simbahan nga hapit na maorganisar. Ni Siya naghisgot bahin sa mga sentimento sa hunahuna o kasingkasing.

Naghisgot si Jesus bahin sa Iyang PAGHARI! Ang mga Pariseo wala mangutana Kaniya mahitungod sa simbahan. Wala silay nahibal-an bahin sa bisan unsang simbahan sa Bag-ong Tugon nga hapit na magsugod. Wala sila mangutana mahitungod sa usa ka matang sa nindot nga sentimento.

Kung ang usa ka tawo naghunahuna nga ang Gingharian sa Dios mao ang SIMBAHAN - ug ang Gingharian sa Dios "sa sulod" sa mga Pariseo - ANG SIMBAHAN sulod ba sa mga Pariseo? Dayag nga dili!

Ang ingon nga konklusyon medyo kataw-anan, dili ba? Samtang ang ubang Protestante nga mga hubad naghubad sa bahin sa Lucas 17:21 ingong "ang Gingharian sa Diyos "anaa kaninyo" (NKJV/KJV), bisan ang Romano Katoliko *Bag-ong Jerusalem nga Bibliya* hustong gihubad kana nga "ang gingharian sa Dios anaa sa inyong taliwala."

Si Jesus mao ang usa sa taliwala, sa taliwala, sa mga Pariseo—Siya ang mahimong Hari niana nga Gingharian. Karon, ang mga Pariseo naghunahuna nga sila nagpaabot sa Gingharian sa Diyos. Apan nasayop sila sa pagsabot niini. Gipatin-aw ni Jesus nga kini dili usa ka lokal, o limitado nga Gingharian alang sa mga Judio lamang, ingon sa ilang gihunahuna (ni usa ka simbahan ingon sa gituohan karon sa uban). Ang Gingharian sa Diyos dili lamang usa sa daghang tawhanon ug makita nga mga gingharian nga

mahimong itudlo o makita sa mga tawo, ug moingon, “Kini na, dinhi” o “mao kana ang Gingharian, didto.”

Si Jesus, Mismo, natawo aron mahimong HARI niana nga Gingharian, sumala sa Iyang gisulti kang Pilato (Juan 18:36-37). Sabta nga ang Bibliya kanunay nga naggamit sa mga termino nga "hari" ug "gingharian" nga baylobaylo (e.g. Daniel 7:17-18,23). Ang HARI sa umaabot nga Gingharian sa Diyos, niadto ug didto, nagbarog tupad sa mga Pariseo. Apan wala sila moila Kaniya isip ilang hari (Juan 19:21). Sa Iyang pagbalik, ang kalibutan mosalikway Kaniya (Pinadayag 19:19).

Si Jesus mipadayon, sa mosunod nga mga bersikulo sa Lucas 17, sa paghulagway sa Iyang ikaduhang pag-anhi, sa dihang ang Gingharian sa Dios magmando sa TANANG YUTA (gamit ang Moffatt ttranslation):

²² Sa iyang mga tinun-an siya miingon, “Moabot ang mga adlaw nga kamo maghandom ug maghandom sa kawang nga makabaton ug bisag usa ka adlaw sa Anak sa tawo. ²³ Ang mga tawo moingon, 'Tan-awa, ania siya!' 'Tan-awa, atua siya!' apan ayaw paggula o pagdagan sunod kanila, ²⁴ kay sama sa kilat nga mokidlap gikan sa usa ka kiliran sa langit ngadto sa pikas, mao usab ang Anak sa tawo sa iyang kaugalingong adlaw. ²⁵ Apan kinahanglan una niyang antoson ang dakong pag-antos ug isalikway sa karon nga kaliwatan. (Lucas 17:22-25 , Moffatt)

Gihisgotan ni Jesus ang pagkidlap sa kilat, sama sa Mateo 24:27-31, nga naghulagway sa Iyang ikaduhang pag-anhi aron MAGmando sa tibuok kalibotan. Si Jesus wala mag-ingon nga ang Iyang katawhan dili makakita Kaniya sa Iyang pagbalik—sila (cf. Buhat 1:11).

Apan, kadaghanan sa mga tawo dili makaila Kaniya ingon nga ilang HARI (Pinadayag 11:15) ug makig-away batok Kaniya (Pinadayag 19:19)! Daghan ang maghunahuna nga si Jesus nagrepresentar sa Antikristo. Si Jesus wala mag-ingon nga ang Gingharian sa Dios anaa sa sulod niadtong mga Pariseo—Siya misulti kanila sa ubang dapit nga sila dili makaadto sa Gingharian tungod sa ilang pagkasalingkapaw (Mateo 23:13-14). Ni si Jesus nag-ingon nga ang Simbahan mahimong Gingharian.

Ang Gingharian sa Dios usa ka butang nga ang mga tawo usa ka adlaw makahimo sa PAGSULOD - sama sa pagkabanhaw sa mga matarung! Bisan pa, bisan si Abraham ug ang ubang mga patriarka wala pa didto (cf. Hebreohanon 11:13-40).

Ang mga tinun-an nahibalo nga ang Gingharian sa Diyos wala diha kanila sa personal niadto, ug nga kini kinahanglang magpakita sama sa mosunod, nga mitungha human sa Lucas 17:21, nagpakita:

¹¹ Karon samtang sila nakadungog niini nga mga butang, Siya misulti ug laing samingay, tungod kay Siya duol sa Jerusalem ug tungod kay sila naghunahuna nga ang gingharian sa Dios igapadayag dihadhiha (Lucas 19:11).

Ang Gingharian matin-aw sa umaabot

Paano mo mahibaluan kon malapit na ang Ginharian? Isip kabahin sa pagtubag niana nga pangutana, gilista ni Jesus ang matagnaong mga panghitabo (Lucas 21:8–28) ug dayon mitudlo:

²⁹ Tan-awa ang kahoy nga higera, ug ang tanang mga kahoy. ³⁰ Sa diha nga sila manalingsing na, kamo makakita ug mahibalo sa inyong kaugalingon nga ang ting-init haduol na. ³¹ Busa ikaw usab, **inigkakita ninyo niining mga butanga nga nagakahitabo, hibalo nga ang gingharian sa Dios haduol na (Lucas 21:29-31).**

Gusto ni Jesus nga ang Iyang katawhan mosunod sa matagnaong mga panghitabo aron mahibaloan kon kanus-a moabot ang Gingharian. Si Jesus sa ubang dapit misulti sa Iyang katawhan sa pagbantay ug pagtagad sa matagnaong mga panghitabo (Lucas 21:36; Marcos 13:33-37). Bisan pa sa mga pulong ni Jesus, daghan ang nagdiskwento sa pagtan-aw sa mga panghitabo sa kalibotan nga nalangkit sa matagnaong paagi.

Sa Lucas 22 & 23, gipakita pag-usab ni Jesus nga ang Gingharian sa Diyos usa ka butang nga matuman sa umaabot sa dihang Siya nagtudlo:

¹⁵ “Uban sa mainiton nga tinguha gitinguha ko ang pagkaon niini nga paskuwa uban kaninyo sa dili pa ako mag-antus; ¹⁶ kay nagaingon ako kaninyo, nga dili na ako mokaon niini hangtud nga

kini matuman sa gingharian sa Dios." ¹⁷ Unya gikuha niya ang kopa, ug nagpasalamat, ug miingon: Kuhaa ninyo kini ug bahina ninyo; ¹⁸ kay sultihan ko kamo, dili na ako moinom sa bunga sa paras hangtod moabot ang gingharian sa Diyos" (Lucas 22:15-18).

³⁹ Apan usa niadtong mga mamumuhat sa kadautan nga gilansang sa krus uban kaniya nagpasipala kaniya ug siya miingon, "Kon ikaw mao ang Mesiya, luwasa ang imong kaugalingon ug luwasa usab kami." ⁴⁰ Ug gibadlong siya sa iyang kauban, ug siya miingon kaniya, "Wala ka ba mahadlok sa Dios, kay ikaw usab anaa sa pagkahinukman sa silot uban kaniya. ⁴¹ Ug kami makatarunganon, tungod kay kami takus, kay kami gibalusan sumala sa among nahimo, apan walay daotan nga nahimo niining usa." ⁴² Ug siya miingon kang Jesus, "Ginoo ko, hinumdumi ako inig-abut mo sa imong gingharian." ⁴³ Apan si Jesus miingon kaniya, "Amen, sultihan ko ikaw nga karong adlaw adto ka uban kanako sa Paraiso." (Lucas 23:39-43 , Aramaic sa Plain English)

Ang Gingharian sa Dios wala moabut sa diha nga si Jesus gipatay bisan ingon sa gipakita kanato ni Marcos ug Lucas:

⁴³ Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka inila nga miyembro sa konseho, nga sa iyang kaugalingon naghulat sa gingharian sa Dios, mianhi ug nagmaisugon... (Marcos 15:43).

⁵¹ Siya gikan sa Arimatea, usa ka siyudad sa mga Judio, kinsa sa iyang kaugalingon naghulat usab sa gingharian sa Dios (Lucas 23:51).

Human sa pagkabanhaw (1 Corinto 15:50-55) nga ang mga Kristohanon matawo pag-usab aron makasulod sa Gingharian sa Diyos, sumala sa girekord ni Juan:

³ Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang usa ipanganak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios." ⁴ Si Nicodemo miingon kaniya, "Unsaon man pagpakatawo sa usa ka tawo nga tigulang na siya? Makasulod ba siya sa ikaduha nga

higayon sa sabakan sa iyang inahan ug matawo?" ⁵ Si Jesus mitubag, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang usa iganak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios (Juan 3:3-5).

Ang katawhan lamang sa Diyos ang makakita sa kataposang post-millennial nga Gingharian sa Diyos.

Karon palihog dugang sabta nga human mabanhaw si Jesus, Siya mitudlo pag-usab mahitungod sa Gingharian sa Dios:

³ Siya usab nagpakita sa Iyang kaugalingon nga buhi human sa Iyang pag-antus pinaagi sa daghang dili masayop nga mga pruwera, nga nakita nila sulod sa kap-atan ka adlaw ug nagsulti mahitungod sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 1:3).

Ang una ug kataposang mga sermon nga gihatag ni Jesus maoy mahitungod sa Gingharian sa Diyos! Si Jesus mianhi ingong mensahero aron sa pagtudlo bahin sa maong Gingharian.

Gipasulat usab ni Jesus si Apostol Juan mahitungod sa milenyal nga Gingharian sa Dios nga ania sa yuta. Matikdi kon unsay Iyang gipasulat kang Juan:

⁴ Nakita ko ang mga kalag niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala mosimba sa mananap nga mapintas o sa iyang larawan, ug wala makadawat sa iyang marka sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nangabuhi ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:4).

Ang unang mga Kristohanon mitudlo nga ang milenyal nga Gingharian sa Dios maanaa sa yuta ug mopuli sa mga gobyerno sa kalibutan sama sa gitudlo sa Bibliya (cf. Pinadayag 5:10, 11:15).

Ngano, kon ang Gingharian sa Diyos importante kaayo, ang kadaghanan wala kaayo makadungog bahin niini?

Partikular tungod kay gitawag kini ni Jesus nga usa ka misteryo:

¹¹ Ug siya miingon kanila, "Kaninyo gihatag ang pagkahibalo sa tinago sa gingharian sa Dios, apan sa mga atua sa gawas, ang tanan moabut pinaagi sa mga sambingay (Marcos 4:11).

Bisan karon ang tinuod nga Gingharian sa Dios usa ka misteryo sa kadaghanan sama sa kadaghanan sa plano sa Dios (tan-awa usab ang among libre nga libro, online sa www.ccog.org giulohan: [Ang MISTERYO sa PLANO SA DIOS Nganong Gibuhat sa Dios ang Bisan Unsa? Nganong gibuhat ka man sa Dios?](#)).

Hunahunaa, usab, nga si Jesus miingon nga ang katapusan (sa panahon) moabut (sa dili madugay) HUMAN ang ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan ingon nga usa ka SAKSI:

¹⁴ Ug kini nga ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan ingon nga saksi sa tanang kanasuran, ug unya ang katapusan moabut (Mateo 24:14).

Ang pagmantala sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios importante ug kinahanglang tumanon **niining katapusan nga mga panahon**. Kini usa ka "maayong mensahe" tungod kay kini nagtanyag sa tinuod nga paglaom sa mga sakit sa katawhan, bisan pa sa kung unsa ang mahimong itudlo sa mga lider sa politika.

Kung imong tagdon ang mga pulong ni Jesus, kinahanglan nga klaro nga ang tinuod nga Kristiyanong simbahan kinahanglan nga nagmantala sa ebanghelyo sa gingharian karon. Kini kinahanglan nga mao ang nag-unang prayoridad sa Simbahan. Ug aron mahimo kini nga husto, daghang mga pinulongan ang kinahanglan gamiton. Mao kini ang *Nagpadayon* Ang Simbahan sa Dios naningkamot sa pagbuhat niini. Ug mao nga kini nga booklet gihubad ngadto sa daghang mga pinulongan.

Si Jesus mitudlo nga kadaghanan DILI modawat sa Iyang paagi:

¹³ "Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan; kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga padulong sa kalaglagan, ug adunay daghan nga nagasulod niini. ¹⁴ Kay sigpit ang pultahan ug lisod ang dalan

nga padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang nakatultol niini. (Mateo 7:13-14)

Ang ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos motultol sa kinabuhi!

Mahimong makapainteres nga matikdan nga bisan tuod ang kadaghanan sa nag-angkong mga Kristohanon daw wala magtagad sa ideya nga ang gipasiugda ni Kristo mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos, ang sekular nga mga teologo ug mga historyano sagad nakasabot nga mao kini ang aktuwal nga gitudlo sa Bibliya.

Apan, si Jesus mismo nagdahom nga ang Iyang mga disipulo magtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos (Lucas 9:2,60). Tungod kay ang umaabot nga gingharian ipasukad sa mga balaod sa Diyos, kini magdala og kalinaw ug kauswagan—ug ang pagsunod sa maong mga balaod niining panahona mosangpot sa tinuod nga kalinaw (Salmo 119:165,172; Efeso 2:15).

Ug kining maayong balita sa gingharian nailhan sa mga kasulatan sa Daang Tugon.

3. Nailhan ba ang Gingharian sa Daang Tugon?

Ang una ug katapusang natala nga wali ni Jesus naglakip sa pagmantala sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios (Marcos 1:14-15; Mga Buhat 1:3).

Ang gingharian sa Dios usa ka butang nga ang mga Judio sa panahon ni Jesus kinahanglan nga adunay nahibal-an bahin sa ingon nga kini gihisgutan sa ilang mga kasulatan, nga karon gitawag naton nga Daang Tugon.

Si Daniel Nagtudlo Bahin sa Gingharian

Si propeta Daniel misulat:

⁴⁰ Ug ang ikauapat ka gingharian molig-on sama sa puthaw, sanglit ang puthaw makadugmok ug makadugmok sa tanan; ug sama sa puthaw nga magadugmok, kanang ginghariana magadugmok ug magadugmok sa tanan. ⁴¹ Sanglit nakita mo ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil, nga may bahin nga yutang kolonon sa magkokolon, ug may bahin nga puthaw, ang gingharian mabahin; apan ang kalig-on sa puthaw anaa niini, ingon sa imong nakita nga puthaw nga sinaktan sa seramiko nga yutang kolonon. ⁴² Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kolonon, mao nga ang gingharian mahimong lig-on ug may bahin nga huyang. ⁴³ Ingon nga imong nakita ang puthaw nga sinaktan sa ceramic nga yutang kolonon, sila mosagol sa binhi sa mga tawo; apan sila dili motapot sa usag usa, ingon nga ang puthaw dili mosagol sa yutang kolonon. ⁴⁴ Ug sa mga adlaw niining mga haria ang Dios sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayud malumpag; ug ang gingharian dili ibilin sa ubang mga katawhan; kini magadugmok ug magaut-ut niining tanan nga mga gingharian, ug kini molungtad sa kahangturan (Daniel 2:40–44).

¹⁸ Apan ang mga balaan sa Labing Halangdon makadawat sa gingharian, ug manag-iya sa gingharian sa walay katapusan, bisan hangtud sa kahangturan.' (Daniel 7:18).

²¹ “Ako nagtan-aw; ug ang mao nga sungay nakiggubat batok sa mga balaan, ug midaug batok kanila, ²² hangtud nga ang Karaan sa mga Adlaw miabut, ug ang usa ka paghukom gihimo alang sa mga balaan sa Labing Halangdon, ug ang panahon miabut alang sa mga balaan sa pagpanag-iya sa gingharian. (Daniel 7:21-22)

Gikan kang Daniel, atong nakat-onan nga moabot ang panahon nga ang Gingharian sa Diyos maglaglag sa mga gingharian niining kalibotana ug molungtad hangtod sa kahangtoran. Atong nakat-unan usab nga ang mga santos adunay ilang bahin sa pagdawat niini nga gingharian.

Daghang bahin sa mga tagna ni Daniel ang para sa atong panahon sa 21st siglo.

Matikdi ang pipila ka mga tudling gikan sa Bag-ong Tugon:

¹² “Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka mga hari nga wala pa makadawat sa gingharian, apan sila nakadawat ug awtoridad sulod sa usa ka takna ingon nga mga hari uban sa mananap nga mapintas. ¹³ Kini sila usa ra sa hunahuna, ug ilang ihatag ang ilang gahum ug pagbulot-an ngadto sa mananap nga mapintas. ¹⁴ Makiggubat kini sila batok sa Cordero, ug pagadaugon sila sa Cordero, kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug Hari sa mga hari; ug sila nga uban Kaniya gitawag, pinili, ug matitud-anon.” (Pinadayag 17:12-14)

Busa, atong makita diha sa Daan ug Bag-ong Tugon ang konsepto nga adunay katapusan nga panahon yutan-ong gingharian nga adunay napulo ka bahin ug nga ang Dios molaglag niini ug motukod sa iyang gingharian.

Si Isaias Nagtudlo Bahin sa Gingharian

Giinspirar sa Diyos si Isaias sa pagsulat bahin sa unang bahin sa Gingharian sa Diyos, ang usa ka libo ka tuig nga paghari nga nailhang milenyo, niining paagiha:

¹ Adunay mogula nga usa ka sungkod gikan sa punoan ni Isai, Ug usa ka Sanga motubo gikan sa iyang mga gamut. ² Ang Espiritu sa Ginoo maanaa Kaniya, Ang Espiritu sa kaalam ug pagsabut, Ang Espiritu sa tambag ug kusog, Ang Espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo.

³ Ang iyang kalipay anaa sa pagkahadlok kang Jehova; ⁴ Apan uban sa pagkamatarung siya magahukom sa mga kabus, Ug magahukom sa katul-id

alang sa mga maaghub sa yuta; Pagahampakon niya ang yuta sa bunal sa iyang baba, Ug sa gininhawa sa iyang mga ngabil iyang pagapatyon ang dautan. ⁵ Ang pagkamatarung mao ang bakus sa iyang hawak, Ug ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang hawak.

⁶ “Ang lobo usab mopuyo uban sa nating carnero, Ang leopardo mohigda uban sa nating kanding, Ang nating vaca ug ang nating leon ug ang pinatambok nga tingub; Ug ang usa ka gamay nga bata magamando kanila. ⁷ Ang baka ug ang oso manibsib; Ang ilang mga nati managlubog sa tingub; Ug ang leon mokaon ug dagami sama sa baka. ⁸ Ang bata nga masuso magdula sa lungib sa kobra, Ug ang bata nga linutas mobutang sa iyang kamot sa lungib sa bitin. ⁹ Dili sila magdaot ni maglaglag sa tibuok nakong bukid nga balaan, kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo sama sa tubig nga nagtabon sa dagat.

¹⁰ “Ug niadtong adlaw adunay usa ka Gamut ni Jesse, Nga motindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawohan; Kay ang mga Gentil mangita kaniya, Ug ang iyang dapit nga pahulayan mahimayaon.” (Isaias 11:1-10)

Ang rason nga akong gihisgotan kini nga unang bahin o unang hugna sa Gingharian sa Diyos, mao nga kini ang panahon diin kini mahimong pisikal (sa wala pa ang panahon nga ang balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem manaog gikan sa langit, Pinadayag 21) ug molungtad ug usa ka libo ka tuig. Gipamatud-an ni Isaias ang pisikal nga aspeto niini nga hugna sa dihang nagpadayon siya sa:

¹¹ Mahitabo niadtong adlaw nga igabutang pag-usab sa Ginoo ang Iyang kamot sa ikaduhang higayon Aron sa pagbawi sa salin sa Iyang katawohan nga nahibilin, Gikan sa Asiria ug sa Egipto, Gikan sa Patros ug Cush, Gikan sa Elam ug Shinar, Gikan sa Hamat ug sa mga pulo sa dagat.

¹² Magapatindog siya ug usa ka bandila alang sa mga nasud, ug tigumon niya ang mga sinalikway sa Israel, ug tigumon ang mga nagkatibulaag sa Juda Gikan sa upat ka mga suok sa yuta. ¹³ Ingon man usab ang kasina sa Ephraim mawala, ug ang mga kabatok sa Juda pagaputlon; Ang Ephraim dili masina kang Juda, Ug ang Juda dili magasamok kang Ephraim. ¹⁴ Apan sila manglupad sa abaga sa mga Filistehanon paingon sa kasadpan; Maghiusa sila sa pagpangawat sa mga tawo sa Sidlakan; Igabutang nila ang ilang kamot sa Edom ug sa Moab; Ug ang katawhan sa Ammon mosunod

kanila.¹⁵ Laglagon gayud sa Ginoo ang dila sa Dagat sa Ehipto; Uban sa iyang makusog nga hangin iyang iuyog ang iyang kumo sa ibabaw sa Suba, Ug ihampak kini sa pito ka mga sapa, Ug magapatabok sa mga tawo sa mamala nga sapin.¹⁶ Adunay usa ka dalan alang sa salin sa iyang katawohan, Nga mahibilin gikan sa Asiria, Ingon sa nahitabo sa Israel Sa adlaw nga siya migula gikan sa yuta sa Egipto. (Isaias 11:11-16)

Si Isaias nadasig usab sa pagsulat:

² Karon mahinabo sa ulahing mga adlaw, Nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukoron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, Ug igatuboy ibabaw sa kabungtoran; Ug ang tanan nga mga nasud magaganayan ngadto niini.³ Daghang mga tawo ang moanhi ug moingon, "Dali, ug manungas kita sa bukid sa Ginoo, Sa balay sa Dios ni Jacob; Siya magatudlo kanato sa iyang mga dalan, ug kita magalakaw sa iyang mga alagianan." **Kay gikan sa Zion mogula ang balaod,** Ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem.⁴ Siya magahukom sa taliwala sa mga nasud, Ug magabadlong sa daghang mga katawohan; Salsalon nila ang ilang mga espada nga mga punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab; **Ang nasud dili mobakyaw sa espada batok sa nasud, Ni makakat-on pa sila sa gubat.** ...¹¹ Ang mapahitas-on nga mga tinan-awan sa tawo igapaubos, Ang pagkamapahitas-on sa mga tawo ipaubos, Ug ang Ginoo lamang ang igatuboy niadtong adlaw. (Isaias 2:2-4, 11)

Busa, kini mahimong usa ka utopian nga panahon sa kalinaw sa yuta. Sa kataposan, kini hangtod sa kahangtoran, uban si Jesus nga magmando. Base sa lain-laing mga kasulatan (Salmo 90:4; 92:1; Isaias 2:11; Oseas 6:2), ang Jewish Talmud nagtudlo niini nga molungtad og 1,000 ka tuig (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a).

Si Isaias nadasig sa pagsulat usab sa mosunod:

⁶ Kay alang kanato ang usa ka Bata natawo, Alang kanato ang usa ka Anak gihatag; Ug ang kagamhanan maanaa sa Iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Kahibulongan, Magtatambag,

Dios nga Gamhanan, Amahan nga Walay Katapusan, Prinsipe sa Pakigdait. ⁷ Sa pag-uswag sa Iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan, Sa ibabaw sa trono ni David ug sa ibabaw sa Iyang gingharian, Aron sa pagpahamutang niini ug sa pagtukod niini uban ang justicia ug hustisya Sukad niadtong panahona ngadto sa unahan, bisan sa walay katapusan. Ang kakugi sa Ginoo sa mga panon maoy mobuhat niini. (Isaías 9:6-7)

Matikdi nga si Isaías miingon nga si Jesus moanhi ug magtukod ug usa ka gingharian nga adunay gobyerno. Samtang daghan nga nag-angkon nga Kristo mikutlo niini nga tudling, ilabina sa Disyembre sa matag tuig, sila lagmit nga wala magtagad nga kini nanagna labaw pa kay sa kamatuoran nga si Jesus matawo. Ginapakita sang Biblia nga ang Ginharian sang Dios may isa ka gobyerno nga may mga kasuguan sa mga sakop, kag nga si Jesus ang mangin hari sini. Si Isaías, Daniel, ug uban pa nagtaga niini.

Ang mga balaod sa Dios mao ang dalan sa gugma (Mateo 22:37-40; Juan 15:10) ug ang Ginharian sa Dios pagamandoan pinasikad sa maong mga balaod. Busa ang Ginharian sa Diyos, bisag pila sa kalibotan ang nagtan-aw niini, ipasukad sa gugma.

Mga Salmo ug Dugang pa

Dili lang si Daniel ug Isaías ang giinspirar sa Diyos sa pagsulat bahin sa umaabot nga Ginharian sa Diyos.

Si Ezequiel giinspirar sa pagsulat nga kadtong sa *tanan* ang *mga tribo* sa Israel (dili lang sa mga Judeo) nga nagkatibulaag sa panahon sa Dakong Kasakitan pagapundukon sa milenyal nga gingharian:

¹⁷ Busa umingon ka, 'Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Tigumon ko kamo gikan sa mga katawohan, tigumon ko kamo gikan sa mga kayutaan diin kamo gipatibulaag, ug igahatag ko kaninyo ang yuta sa Israel.' ¹⁸ Ug sila mangadto didto, ug ilang kuhaon gikan didto ang tanan nga dulumtanan niini ug ang tanan nga dulumtanan niini. ¹⁹ Unya hatagan ko sila ug usa ka kasingkasing, ug ibutang ko ang usa ka bag-ong espiritu sa sulod nila, ug kuhaon ko ang batoon nga kasingkasing gikan sa ilang

unod, ug hatagan ko sila ug kasingkasing nga unod, ²⁰ aron sila makalakaw sa akong kabalaoran ug makabantay sa akong mga tulomanon ug makabuhat kanila; ug sila mahimong Akong katawhan, ug Ako mahimong ilang Diyos. ²¹ Apan alang niadtong kansang mga kasingkasing nagsunod sa tinguha alang sa ilang dulumtanan nga mga butang ug sa ilang mga dulumtanan, ako magabawos sa ilang mga buhat diha sa ilang kaugalingong mga ulo, nagaingon ang Ginoong Jehova.” (Ezekiel 11:17-21).

Ang mga kaliwat sa mga tribo sa Israel dili na magkatibulaag, apan mosunod sa mga lagda sa Diyos ug mohunong sa pagkaon sa dulumtanan nga mga butang (Levitico 11; Deuteronomio 14).

Matikdi ang mosunod diha sa Mga Salmo mahitungod sa maayong balita sa gingharian sa Diyos:

²⁷ Ang tanang mga kinatumyan sa kalibotan mahinumdom ug mobalik ngadto sa Ginoo, ug ang tanang kabanayan sa mga nasod managsimba sa imong atubangan. ²⁸ Kay ang gingharian iya ni Jehova, Ug siya nagahari sa mga nasud. (Salmo 22:27-28)

⁶ Ang imong trono, O Dios, hangtod sa kahangtoran; Ang setro sa pagkamatarung mao ang setro sa imong gingharian. (Salmo 45:6)

¹ Oh, pag-awit kang Jehova ug usa ka bag-ong alawiton! Awiti ang Ginoo, tibuok kalibotan. ² Awiti ang Ginoo, dayega ang iyang ngalan; Imantala ang maayong balita sa Iyang kaluwasan matag adlaw. ³ Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, ang iyang mga katingalahan sa taliwala sa tanan nga mga katawohan. (Salmo 96:1-3; usab cf. 1 Cronicas 16:23-24)

¹⁰ Ang tanan mong mga buhat magadayeg kanimo, Oh Ginoo, Ug ang imong mga santos magadayeg kanimo. ¹¹ Managsulti sila mahitungod sa himaya sa imong gingharian, Ug managsulti sila sa imong gahum, ¹² Aron sa pagpahibalo sa mga anak sa mga tawo sa Iyang mga buhat nga gamhanan, Ug sa mahimayaong pagkahalangdon sa Iyang gingharian. ¹³ Ang imong gingharian maoy gingharian nga walay katapusan, Ug ang imong dominio

magapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan. (Salmo 145:10-13)

Ang lain-laing mga magsusulat sa Daang Tugon misulat usab mahitungod sa mga aspeto sa gingharian (e.g. Ezekiel 20:33; Obadias 21; Miqueas 4:7).

Busa, sa dihang nagsugod si Jesus sa pagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos, ang Iyang mga tigpaminaw adunay pipila ka pamilyar sa bata kang konsepto.

4. Nagtudlo ba ang mga Apostoles sa Ebanghelyo sa Gingharian?

Samtang daghan ang naglihok sama sa ebanghelyo mao lamang ang maayong balita bahin sa persona ni Jesus, ang tinuod mao nga ang mga sumusunod ni Jesus nagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos. Mao kana ang mensahe nga gidala ni Jesus.

Si Apostol Pablo misulat mahitungod sa Gingharian sa Dios ug ni Jesus:

⁸ Ug siya misulod sa sinagoga ug misulti nga maisugon sulod sa tulo ka bulan, nangatarungan ug nagdani mahitungod sa mga butang sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 19:8).

²⁵ Ug sa pagkatinuod, karon ako nahibalo nga kamong tanan, nga akong giadtoan sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 20:25).

²³ Busa sa diha nga sila nakatudlo kaniya ug usa ka adlaw, daghan ang miadto kaniya sa iyang puloy-anan, nga kaniya iyang gisaysay ug sa maligdong nga paagi nagpamatuod sa gingharian sa Dios, nga nagdani kanila mahitungod kang Jesus gikan sa Kasugoan ni Moises ug sa mga Manalagna, gikan sa buntag hangtud sa gabii. ... ³¹ nagwali sa gingharian sa Dios ug nagtudlo sa mga butang nga may kalabotan sa Ginoong Jesu-Kristo uban sa bug-os nga pagsalig, walay bisan kinsa nga nagdili kaniya (Mga Buhat 28:23, 31).

Matikdi nga ang Gingharian sa Diyos dili lang mahitungod kang Jesus (bisan tuod Siya usa ka dakong bahin niini), kay si Pablo mitudlo usab bahin kang Jesus nga lahi sa iyang gitudlo bahin sa Gingharian sa Diyos.

Gitawag usab kini ni Pablo nga ebanghelyo sa Dios, apan kana mao gihapon ang ebanghelyo sa Gingharian sa Dios:

⁹ ... kami nagwali kaninyo sa ebanghelyo sa Dios ... ¹² nga maglakaw kamo nga takus sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa Iyang kaugalingong gingharian ug himaya. (1 Tesalonica 2:9, 12)

Gitawag usab kini ni Pablo nga ebanghelyo ni Kristo (Roma 1:16). Ang “maayong mensahe” ni Jesus, ang mensahe nga Iyang gitudlo.

Hunahunaa nga kini dili lamang usa ka ebanghelyo mahitungod sa persona ni Jesukristo o mahitungod lamang sa personal nga kaluwasan. Si Pablo miingon nga ang ebanghelyo ni Kristo naglakip sa pagsunod kang Jesus, sa Iyang pagbalik, ug sa paghukom sa Dios:

⁶ ... Ang Dios sa pagbalos uban sa kagul-anan niadtong nagasamok kanimo, ⁷ ug sa paghatag kaninyo nga anaa sa kalisdanan uban kanamo sa diha nga ang Ginoong Jesus igapadayag gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manolonda, ⁸ sa nagadilaab nga kalayo nga nagapanimalus niadtong wala makaila sa Dios, ug niadtong wala nagatuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesu-Cristo. ⁹ Sila pagasilotan sa walay kataposang pagkalaglag

gikan sa presensya sa Ginoo ug gikan sa himaya sa iyang gahom,¹⁰ inig-abot Niya, nianang Adlaw, aron himayaon diha sa Iyang mga santos ug dayegon sa tanan nga mituo, tungod kay ang among pagpamatuod diha kaninyo gitooan (2 Tesalonica 1:6-10).

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang gingharian maoy usa ka butang nga atong madawat, dili kay kita karon sa hingpit nanag-iya niini:

²⁸ kita nakadawat ug gingharian nga dili matarug (Hebreohanon 12:28).

Makasabot kita ug makapaabot nga mahimong bahin sa Gingharian sa Diyos karon, apan wala pa kita bug-os makasulod niini.

Espesipikong gipamatud-an ni Pablo nga ang usa dili hingpit nga makasulod sa Gingharian sa Diyos ingong mortal nga tawo, sama sa nahitabo *pagkahuman* ang pagkabanhaw:

⁵⁰ Karon ginaingon ko kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios; ni ang korapsyon makapanunod sa pagkadili-madunoton. ⁵¹ Tan-awa, Ako mosulti kaninyo og usa ka misteryo: Kitang tanan dili mangatulog, apan kitang tanan mausab— ⁵² sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok sa mata, sa katapusan nga trumpeta. Kay ang trumpeta motingog, ug ang mga patay pagabanhawon nga dili madunoton, ug kita pagaalid-an (1 Corinto 15:50-52).

¹ Busa gisugo ko ikaw sa atubangan sa Dios ug sa Ginoong Jesu-Cristo, nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay sa iyang pagpadayag ug sa Iyang gingharian.

(2 Timoteo 4:1)

Si Pablo wala lamang nagtudlo niana, apan siya usab nga si Jesus magatugyan sa Gingharian ngadto sa Dios nga Amahan:

²⁰ Apan karon si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, ug nahimo nga unang mga bunga sa mga nangatulog. ²¹ Kay sanglit pinaagi sa tawo miabut ang kamatayon, tungod usab sa tawo miabut ang

pagkabanhaw sa mga minatay.²² Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mangabuhi.²³ Apan ang matag-usa sa iyang kaugalingon nga han-ay: si Kristo ang unang bunga, ug unya ang mga iya ni Kristo sa iyang pag-abot.²⁴ Unya moabut ang katapusan, sa diha nga iyang itugyan ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan, sa diha nga iyang tapuson ang tanan nga pagmando ug ang tanang pagbulotan ug gahum.²⁵ Kay kinahanglan nga maghari siya hangtod mabutang niya ang tanan nga mga kaaway sa ilawom sa iyang mga tiil. (1 Corinto 15:20-25).

Si Pablo mitudlo usab nga ang dili matarung (mga malapason sa sugo) dili makapanunod sa Gingharian sa Dios:

⁹ Wala ba kamo mahibalo nga ang mga dili matarung dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw palimbong. Bisan ang mga makihilawason, o mga tigsimbag mga diosdios, o mga mananapaw, o mga homoseksuwal, o mga sodomita,¹⁰ bisan ang mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga mapasipalahon, o mga mangingilad dili makapanunod sa gingharian sa Dios (1 Corinto 6:9-10).

¹⁹ Karon ang mga buhat sa unod dayag, nga mao ang: pagpanapaw, pakighilawas, kahugawan, kaulag,²⁰ idolatriya, salamangka, pagdumot, panagbingkil, pangabugho, pagsilaob sa kapungot, hakog nga ambisyon, panagsumpaki, erehes,²¹ kasina, pagbuno, paghuboghubog, hudyaka, ug uban pa; mahitungod niini gisultihan ko na kamo kaniadto, maingon nga gisultihan ko na kamo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios (Galacia 5:19-21).

⁵ Kay nahibal-an nimo kini, nga walay makihilawason, mahugaw nga tawo, o hakog nga tawo, nga usa ka tigsimbag mga dios-dios, nga adunay panulondon sa gingharian ni Kristo ug sa Dios (Efeso 5:5).

Ang Dios adunay mga sumbanan ug nangayo ug paghinulsol gikan sa sala aron makasulod sa Iyang gingharian. Si Apostol Pablo mipasidaan nga ang

uban dili motudlo nga ang ebanghelyo ni Jesus mao ang tubag, apan ang lain mao:

³ Ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ⁴ nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala, aron sa pagluwas kanato gikan niining dautan nga panahon karon, sumala sa kabubut-on sa atong Dios ug Amahan, ⁵ kang kinsa ang himaya hangtud sa kahangturan. Amen. ⁶ Natingala ako nga dali ra kaayo kamong mitalikod kaniya nga nagtawag kaninyo diha sa grasya ni Cristo, ngadto sa laing ebanghelyo, ⁷ nga dili lain; apan adunay pipila nga nagasamok kaninyo ug buot nga tuis ang Maayong Balita ni Cristo. ⁸ Apan bisan pa kon kami, o usa ka manolunda gikan sa langit, magwali kaninyo ug bisan unsang maayong balita nga lahi sa among giwali kaninyo, ipatunglo siya. ⁹ Sama sa among giingon kaniadto, karon isulti ko pag-usab, kung adunay magwali kaninyo ug maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, ipatunglo siya. (Galacia 1:3-9)

³ Apan nahadlok ako, nga tingali ingon nga ang bitin naglimbong kang Eva pinaagi sa iyang pagkamalalangon, sa ingon niana ang inyong mga hunahuna madaut gikan sa kaputli nga anaa kang Cristo. ⁴ Kay kon ang moanhi magwali ug lain nga Jesus nga wala namo iwali, o kong nakadawat kamo ug lahi nga espiritu nga wala ninyo madawat, o lahi nga Maayong Balita nga wala ninyo dawata, maayo unta nga inyong antuson kini! (2 Corinto 11:3-4)

Unsa ang “lain” ug “lahi,” sa tinuod bakak, ebanghelyo?

Ang bakak nga ebanghelyo adunay lain-laing mga bahin.

Sa kinatibuk-an, ang bakak nga ebanghelyo mao ang pagtoo nga dili kinahanglan nga motuman ka sa Dios ug maningkamot gayud nga magkinabuhi nga matinud-anon sa Iyang pamaagi samtang nag-angkon nga nakaila ka Kaniya (cf. Mateo 7:21-23). Kini lagmit nga mahimong hakog nga gipunting.

Ang bitin naglimbong kang Eva aron mahulog sa usa ka bakak nga ebanghelyo dul-an sa 6000 ka tuig ang milabay (Genesis 3)—ug ang mga tawo mituo nga mas nakahibalo sila kay sa Diyos ug kinahanglang magdesisyon sa maayo ug daotan alang sa ilang kaugalingon sukad niadto. Oo, human sa pag-anhi ni Jesus, ang Iyang ngalan kanunay nga gilakip sa lain-laing bakak nga mga ebanghelyo—ug kini nagpadayon ug magpadayon hangtod sa panahon sa kataposang Antikristo.

Karon balik sa panahon ni Apostol Pablo, ang bakak nga ebanghelyo sa esensya usa ka Gnostic/Mistiko nga pagsagol sa kamatuoran ug sayup. Ang mga Gnostic sa bataan nagtuo nga ang espesyal nga kahibalo mao ang gikinahanglan aron makab-ot ang espirituhanong pagsabot, lakip ang kaluwasan. Ang mga Gnostics lagmit nagtuo nga ang gibuhay sa unod walay partikular nga sangputanan ug sila supak sa pagsunod sa Dios sa mga butang sama sa ikapitong adlaw nga Igpapahulay. Usa sa maong mini nga lider mao si Simon Magus, kinsa gibadlong/gipasidan-an ni Apostol Pedro (Mga Buhat 8:18–21).

Apan dili kini Sayon

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Felipe mitudlo sa Gingharian sa Dios:

⁵ Unya si Felipe milugsong ngadto sa siyudad sa Samaria ug nagwali kang Kristo ngadto kanila. ... ¹² sila mituo kang Felipe samtang siya nagwali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios... (Mga Buhat 8:5,12).

Bisan pa niana, si Jesus, si Pablo, ug ang mga disipulo mitudlo nga dili sayon ang pagsulod sa Gingharian sa Dios:

²⁴ Ug sa pagkakita ni Jesus nga siya nasubo pag-ayo, siya miingon, "Pagkalisud alang sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios! ²⁵ Kay mas sayon pa alang sa usa ka kamelyo ang paglusot sa buho sa dagom kay sa usa ka dato nga makasulod sa gingharian sa Dios."

²⁶ Ug ang mga nakadungog niini miingon, "Nan, kinsa man diay ang maluwas?"

²⁷ Apan Siya miingon, "Ang mga butang nga dili mahimo sa mga tawo mahimo sa Dios." (Lucas 18:24-27)

²² "Kinahanglan kita pinaagi sa daghang mga kasakitan makasulod sa gingharian sa Dios" (Mga Buhat 14:22).

³ Kinahanglan nga magpasalamat kami kanunay sa Diyos tungod kaninyo, mga igsoon, sa tinuod

angay, tungod kay ang inyong pagtoo nagatubo sa hilabihan gayud, ug ang gugma sa tagsatagsa kaninyong tanan nagadagaya sa usa ug usa, ⁴ sa pagkaagi nga kami sa among kaugalingon nagapasigarbo mahitungod kaninyo sa taliwala sa mga iglesia sa Dios tungod sa inyong pailub ug pagtoo sa tanan ninyong mga paglutos ug mga kasakitan nga inyong giantus, ⁵ nga mao ang dayag nga ebidensya sa matarung nga paghukom sa Dios, aron kamo maisip nga takus sa gingharian sa Dios, nga tungod niini kamo usab nag-antus; ⁶ kay maoy usa ka butang nga matarung sa Dios ang pagbalus uban sa kagul-anan niadtong mga nagasamok kaninyo, ⁷ ug sa paghatag kaninyo nga adunay kasamok uban kanamo sa diha nga ang Ginoong Jesus ipadayag gikan sa langit uban sa Iyang gamhanang mga anghel, (2 Tesalonica 1:3-7).

Tungod sa mga kalisdanan niining panahona, pipila lamang ang gitawag ug gipili niining panahona aron mahimong bahin niini (Mateo 22:1-14; Juan 6:44; Hebreohanon 6:4-6). Ang uban tawgon sa ulahi, ingon sa gipakita sa Bibliya nga kadtong "nasayop sa espiritu makadangat sa pagsabot, ug sila nga nagreklamo makakat-on sa doktrina" (Isaias 29:24).

Si Apostol Pedro mitudlo nga ang gingharian walay katapusan, ug nga ang ebanghelyo sa Dios kinahanglang makugihon nga sundon o adunay paghukom:

¹⁰ Busa, mga igsoon, pagmakugihon pag-ayo sa paghimo sa inyong pagtawag ug pagkapinili nga masiguro, kay kon kamo mobuhat niini nga mga butang dili gayud kamo mapandol; ¹¹ kay sa ingon niini ang usa ka pagsulod igahatag kaninyo nga madagayaon

ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo (2 Pedro 1:10-11).

¹⁷ Kay ang panahon miabut na nga ang paghukom magsugod diha sa balay sa Dios; ug kon kini magsugod uban kanato, unsa man ang katapusan niadtong dili motuman sa ebanghelyo sa Dios? (1 Pedro 4:17).

Ang Katapusang Libro sa Bibliya ug sa Gingharian

Ang Bibliya nagtudlo nga “ang Diyos gugma” (1 Juan 4:8,16) ug si Jesus mao ang Diyos (Juan 1:1,14)—ang Gingharian sa Diyos makabaton ug Hari nga gugma ug kansang mga balaod nagsuporta sa gugma, dili pagdumot (cf. Pinadayag 22:14-15).

Gipakita usab sa Bibliya nga ang Diyos magpadala usa ka anghel nga magmantala sa walay kataposang ebanghelyo sa gingharian sa Diyos (Pinadayag 14:6-7) ug unya laing anghel aron ipunting nga bisan pa sa pagpakita nga dako, ang Babilonya napukan (Pinadayag 14:8-9). Kini nga mga mensahe mahimong labaw sa kinaiyahan nga mga pagkumpirma sa ebanghelyo nga ang kalibutan kaniadto nakadawat ingon usa ka saksi ug nagtan-aw nga mahimong hinungdan sa "dako nga panon" nga moduol sa Dios sa panahon sa katapusan (Pinadayag 7:9-14). Dili sama sa katapusang gahum sa Babilonia nga motungha ug mapukan (cf. Pinadayag 18:1-18), ang katapusang hugna sa gingharian sa Dios molungtad sa kahangturan:

¹⁵ Unya ang ikapitong manolunda mihuyop sa iyang trumpeta: Ug dihay makusog nga tingog sa langit, nga nagaingon, Ang mga gingharian niining kalibutana nahimong mga gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug siya magahari hangtud sa kahangturan! (Pinadayag 11:15).

Si Jesus maghari sa gingharian! Ug ang Bibliya nagpadayag sa duha sa Iyang mga titulo:

¹⁶ Ug Siya adunay usa ka ngalan sa Iyang kupo ug sa Iyang paa nga nahisulat: HARI SA MGA HARI UG GINOO SA MGA GINOO (Pinadayag 19:16).

Pero si Jesus lang bala ang magahari? Matikdi kini nga tudling:

⁴ Ug nakita ko ang mga trono, ug sila nanaglingkod niini, ug ang paghukom gitugyan kanila. Unya nakita ko ang mga kalag niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala magsimba sa mananap nga mapintas o sa iyang larawan, ug wala makadawat sa iyang marka sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nangabuhi ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. . . ⁶ Bulahan ug balaan siya nga adunay bahin sa unang pagkabanhaw. Sa ibabaw nila ang ikaduhang kamatayon walay gahum, apan sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Kristo, ug magahari uban Kaniya sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:4, 6).

Ang matuod nga mga Kristohanon banhawon aron maghari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig! Ang gingharian molungtad hangtod sa kahangtoran (Pinadayag 11:15), apan ang paghari uban sa unang nabanhaw nga mga santos nga gihisgotan sa Pinadayag 20:6 maoy sulod lamang sa usa ka libo ka tuig. Mao kini ang hinungdan nga akong gihisgutan kini sa sayo pa isip ang unang hugna sa gingharian—ang pisikal, ang milenyal, nga hugna sukwahi sa katapusan, mas espirituhanon, nga hugna.

Daghang mga panghitabo ang gilista sa Basahon sa Pinadayag nga nahitabo tali sa yugto sa milenyo ug sa katapusang hugna sa Gingharian sa Dios:

⁷ Karon sa diha nga ang usa ka libo ka tuig matapos, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan ⁸ ug mogula aron sa paglimbong sa mga nasud nga anaa sa upat ka suok sa yuta, si Gog ug si Magog, aron sa pagtigum kanila sa tingub sa gubat, kansang gidaghanon ingon sa balas sa dagat. ... ¹¹ Unya nakita ko ang usa ka dakung trono nga maputi ug ang nagalingkod niini, gikan sa kang kinsang nawong ang yuta ug ang langit nanagpangalagiw. Ug walay hingkaplagan nga dapit alang kanila. ¹² Ug nakita ko ang mga minatay, gagmay ug dagku, nga nanagtindog sa atubangan sa Dios, ug ang mga basahon gibuklad. Ug may laing basahon nga giablihan, nga mao ang Libro sa Kinabuhi. Ug ang mga patay gihukman sumala sa ilang mga buhat, pinaagi sa mga butang nga nahisulat sa mga basahon. ¹³ Ang dagat mihatag sa mga patay nga diha niini, ug

ang Kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Ug sila gihukman, ang tagsatagsa sumala sa iyang mga buhat. ¹⁴ Unya ang Kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon. ¹⁵ Ug bisan kinsa nga wala makaplagan nga nahisulat sa Libro sa Kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo (Pinadayag 20:7-8, 11-15).

Ang Basahon sa Pinadayag nagpakita nga adunay ulahing bahin sa gingharian nga moabot human sa usa ka libo ka tuig nga paghari ug human sa ikaduhang kamatayon niadtong permanenteng mosalikway sa paghinulsol ug sa mga paagi sa Diyos:

¹ Karon nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang nahaunang langit ug ang unang yuta nangahanaw na. Ug wala nay dagat. ² Unya ako, si Juan, nakakita sa balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios, nga andam ingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana. ³ Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Tan-awa, ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawohan, ug ang Dios sa iyang kaugalingon magauban kanila ug mahimong ilang Dios. ⁴ Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata; wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak. Wala nay kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na." (Pinadayag 21:1-4)

¹ Ug iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw sama sa kristal, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero. ² Sa tunga-tunga sa iyang dalan, ug sa masigkakilid sa suba, mao ang kahoy sa kinabuhi, nga mamunga ug napulog-duha ka mga bunga, ang matag kahoy mamunga sa iyang bunga kada bulan. Ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga nasud. ³ Ug wala nay tunglo, kondili ang trono sa Dios ug sa Cordero anaa niini, ug ang iyang mga alagad magaalagad kaniya. ⁴ Sila makakita sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. ⁵ Wala na unyay kagabhion didto: wala sila magkinahanglan ug lamparahan o kahayag sa adlaw, kay ang

Ginoong Dios mao ang nagahatag kanila ug kahayag. Ug sila magahari hangtud sa kahangturan. (Pinadayag 22:1-5)

Matikdi nga kini nga paghari, nga mao *pagkahuman* ang usa ka libo ka tuig, naglakip sa mga alagad sa Dios ug molungtud sa kahangturan. Ang Balaan nga Siyudad, nga giandam didto sa langit, mobiya sa langit ug manaug sa yuta. Kini ang sinugdanan sa kataposang hugna sa Gingharian sa Diyos. Panahon nga WALA NA'Y KASAKIT O PAG-ANTOS!

Ang mga maaghop makapanunod sa yuta (Mateo 5:5) ug sa tanang butang (Pinadayag 21:7). Ang yuta, lakip ang Balaang Siyudad nga anaa niini, mahimong mas maayo tungod kay ang mga paagi sa Diyos ipatuman. Hunahunaa nga:

⁷ Sa pag-uswag sa Iyang kagamhanan ug kalinaw walay katapusan (Isaias 9:7).

Klaro nga adunay pag-uswag human magsugod ang kataposang hugna sa Gingharian sa Diyos kay ang tanan mosunod sa kagamhanan sa Diyos.

Kini mahimong usa ka labing mahimayaon nga panahon:

⁹ Apan ingon sa nahisulat: "Wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni misantop sa kasingkasing sa tawo Ang mga butang nga giandam sa Dios alang niadtong nahigugma Kaniya." ¹⁰ Apan ang Dios nagpadayag niini kanato pinaagi sa Iyang Espiritu (1 Corinto 2:9-10).

Panahon kini sa gugma, kalipay, ug walay kataposang kahupayan. Kini mahimong usa ka talagsaon nga panahon! Ang Gingharian sa Diyos maghimo alang sa usa ka labi ka maayo nga kahangturan. Dili ba nimo gusto nga adunay imong bahin niini?

5. Ang mga tinubdan gawas sa Bag-ong Tugon nagtudlo sa Gingharian sa Dios

Naghunahuna ba ang unang mga propesor ni Kristo nga sila unta magwali sa ebanghelyo sa usa ka literal nga Gingharian sa Diyos?

Oo.

Katuigan kanhi, sa usa ka lektyur nga gihatag ni Propesor Bart Ehrman sa Unibersidad sa North Carolina, balikbalik niya, ug husto, nagpasiugda nga dili sama sa kadaghanang nag-angkong Kristohanon karon, si Jesus ug ang Iyang unang mga sumusunod nagmantala sa Gingharian sa Diyos. Bisan tuod ang kinatibuk-ang pagsabot ni Dr. Ehrman sa Kristiyanidad lahi kaayo gikan sa *Nagpadayon* Simbahan sa Dios, mouyon kami nga ang ebanghelyo sa gingharian mao ang giproklamar mismo ni Jesus ug gitooan sa Iyang mga sumusunod. Mouyon usab kami nga daghan nga nag-angkon nga Kristiyanismo karon wala makasabut niana.

Ang Labing Karaang Gipreserbar Human sa Bag-ong Tugon Pagsulat ug Wali

Ang Gingharian sa Diyos usa ka mahinungdanong bahin sa giangkon nga “labing karaan nga kompletong Kristohanong sermon nga nagpabilin” (Holmes M.W. Karaang Kristohanong Wali. *The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations*, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Kini *Karaang Kristohanong Wali* naglangkob niini nga mga pamahayag mahitungod sa gingharian:

^{5:5} Dugang pa, nasayod kamo, mga igsoon, nga ang atong pagpabilin sa kalibotan sa unod dili importante ug lumalabay lamang, apan ang saad ni Kristo dako ug kahibulongan: pahulay sa umaabot nga gingharian ug kinabuhing dayon.

Ang pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gingharian dili karon, kondili moabot ug walay kataposan. Dugang pa, kining karaang sermon nag-ingon:

^{6:9} Karon kon bisan ang ingon nga matarung nga mga tawo nga sama niini dili makahimo, pinaagi sa ilang kaugalingon nga matarung nga mga buhat, sa pagluwas sa ilang mga anak, unsa ang kasiguroan nga kita makasulod sa gingharian sa Dios kon kita mapakyas sa paghupot sa atong bunyag nga putli ug walay buling? O kinsa man ang atong manlalaban, kong kita wala hikaplagi nga adunay balaan ug matarung nga mga buhat? ^{9:6} Busa maghigugmaay kita ang usa sa usa, aron kitang tanan makasulod sa gingharian sa Dios. ^{11:7} Busa, kon kita mahibalo kon unsa ang matarung sa panan-aw sa Dios, kita makasulod sa iyang gingharian ug makadawat sa mga saad nga “wala madungog sa dalunggan, ni makita sa mata, ni mahunahuna sa kasingkasing sa tawo.”

^{12:1} Busa maghulat kita, matag takna, alang sa gingharian sa Dios sa gugma ug pagkamatarung, kay wala kita mahibalo sa adlaw sa pagpadayag sa Dios. ^{12:6} siya nag-ingon, ang gingharian sa akong Amahan moabot.

Ang mga pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gugma pinaagi sa hustong pagkinabuhi gikinahanglan, nga kita wala pa makasulod sa Gingharian sa

Diyos, ug nga kini mahitabo human sa adlaw sa pagpakita sa Diyos—nga mao human sa pagbalik ni Jesus. Kini mao ang gingharian sa Amahan ug ang gingharian dili lamang si Jesus.

Makapainteres nga ang labing karaan nga dayag nga Kristiyanong sermon nga gitugotan sa Diyos nga mabuhi nagtudlo sa parehas nga Gingharian sa Diyos nga gitudlo sa Bag-ong Tugon ug *Nagpadayon* Ang Simbahan sa Dios karon nagtudlo (posible nga kini gikan sa usa ka aktuwal nga Simbahan sa Dios, apan ang akong limitado nga kahibalo sa Griyego naglimite sa akong abilidad sa paghimo sa mas lig-on nga deklarasyon).

Mga Lider sa Simbahan sa Ikaduhang Siglo ug ang Ebanghelyo sa Gingharian

Kini kinahanglan nga matikdan sa sayo nga 2nd siglo nga si Papias, usa ka tigpaminaw ni Juan ug higala ni Polycarp ug giisip nga usa ka santos sa Romano Katoliko, nagtudlo sa milenyal nga gingharian. Girekord ni Eusebius nga si Papias nagtudlo:

... adunay usa ka milenyo human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, sa dihang ang personal nga paghari ni Kristo matukod dinhi sa yuta. (Fragments of Papias, VI. Tan-awa usab ang Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12)

Si Papias mitudlo nga kini mahimong panahon sa dakong kadagaya:

Sa samang paagi, [Siya miingon] nga ang usa ka lugas sa trigo mamunga ug napulo

usa ka libo nga mga uhay, ug nga ang matag uhay adunay napulo ka libo nga mga lugas, ug matag lugas mohatag og napulo ka libra nga tin-aw, putli, pino nga harina; ug nga ang mga mansanas, ug mga liso, ug mga balili mamunga sa susama nga katimbang; ug nga ang tanang mananap, nga mokaon lamang sa mga produkto sa yuta, mahimong makigdaigon ug maharmonya, ug hingpit nga magpasakop sa tawo.” [Ang pagpamatuod gihatag niini nga mga butang pinaagi sa pagsulat ni Papias, usa ka karaan nga tawo, nga usa ka tigpaminaw ni Juan ug usa ka higala ni Polycarp, sa ikaupat sa iyang mga libro;

Ang post Bag-ong Tugon *Sulat ngadto sa mga taga-Corinto* nag-ingon:

42:1-3 Ang mga Apostoles nakadawat sa Ebanghelyo alang kanato gikan sa Ginoong Jesukristo; Si Jesu-Kristo gipadala gikan sa Diyos. Busa si Cristo gikan sa Dios, ug ang mga apostoles gikan kang Cristo. Busa silang duha nagagikan sa kabubut-on sa Diyos sa tinudlong han-ay. Busa sa nakadawat sila ug usa ka sugo, ug sa napamatud-an sa bug-os pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug napamatud-an sa pulong sa Dios uban ang bug-os nga pagsalig sa Espiritu Santo, sila nanglakaw uban ang maayong balita nga ang gingharian sa Dios moabut na.

Si Polycarp sa Smirna maoy unang Kristohanong lider, kinsa usa usab ka tinun-an ni Juan, ang kataposan sa orihinal nga mga apostoles nga namatay. Polycarp c. 120-135 A.D. mitudlo:

Bulahan ang mga kabus, ug ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa Dios. (Polycarp. Letter to the Philippians, Chapter II. Gikan sa *Ante-Nicene Fathers, Tomo 1* ingon giedit ni Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikano nga Edisyon, 1885)

Sa pagkahibalo, nian, nga “ang Dios dili mabiaybiay,” kita kinahanglan nga maglakaw nga takus sa Iyang sugo ug himaya ... Kay maayo nga sila pagaputlon gikan sa mga kailibgon nga ania sa kalibutan, tungod kay “ang matag kaibog makiggubat batok sa espiritu; “ ug “bisan ang mga makihilawason, ni ang mga makihilawason, o ang mga makihilawason, o ang mga mag-abuso sa ilang kaugalingon uban sa mga tawo, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. (ibid, Kapitulo V)

Busa alagaron nato Siya nga may kahadlok, ug uban ang tanang pagtahud, ingon nga Siya sa Iyang kaugalingon nagsugo kanato, ug ingon nga mga apostoles nga nagsangyaw sa Ebanghelyo ngari kanato, ug ang mga propeta nga nagmantala daan sa pag-anhi sa Ginoo. (ibid, Kapitulo VI)

Sama sa uban diha sa Bag-ong Tugon, si Polycarp mitudlo nga ang mga matarung, dili ang mga malapason sa sugo, ang makapanunod sa Gingharian sa Dios.

Ang mosunod giangkong usab nga gitudlo ni Polycarp:

Ug sa sunod nga igpapahulay siya miingon; 'Pamatii ninyo ang akong pag-awhag, minahal nga mga anak sa Dios. Gipanumpa ko kamo sa diha nga diha ang mga obispo, ug karon giawhag ko kamo pag-usab sa paglakaw nga madayandayan ug takus sa dalan sa Ginoo...*Tan-awa ninyo, ug pag-usab Pag-andam kamo, ayaw pagpabug-at ang inyong mga kasingkasing*, ang bag-ong sugo mahitungod sa paghigugmaay sa usag usa, ang Iyang pag-anhi sa kalit nagpakita ingon sa kusog nga kilat, ang dakung paghukom pinaagi sa kalayo, ang kinabuhing dayon, ang Iyang walay kamatayon nga gingharian. Ug ang tanan nga mga butang bisan unsa nga gitudlo sa Dios kamo nasayud, kon kamo mosiksik sa dinasig nga mga Kasulatan, ikulit uban sa pluma sa Espiritu Santo diha sa inyong mga kasingkasing, nga ang mga sugo unta magpabilin diha kaninyo nga dili mapapas.' (Life of Polycarp, Chapter 24. J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506)

Melito sa Sardis, kinsa usa ka lider sa Simbahan sa Dios, c. 170 A.D., mitudlo:

Kay sa pagkatinuod ang balaod nga gipagula diha sa ebanghelyo—ang karaan diha sa bag-o, nga nag-uban gikan sa Zion ug sa Jerusalem; ug ang sugo nga gihatag sa grasya, ug ang tipo sa nahuman nga produkto, ug ang kordero sa Anak, ug ang karnero sa usa ka tawo, ug ang tawo sa Dios...

Apan ang ebanghelyo nahimong katin-awan sa balaod ug niini

katumanan, samtang ang simbahan nahimong balay tipiganan sa kamatuoran...

Kini mao ang nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon ngadto sa kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa

kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa pagpanglupig ngadto sa walay kataposang gingharian. (Melito. Homiliya Sa Paskuwa. Bersikulo 7,40, 68. Hubad gikan sa Kerux: The Journal of Online Theology. <http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp>)

Busa, ang Gingharian sa Diyos nailhan nga usa ka butang nga walay kataposan, dili lamang ang kasamtangang Kristiyano o Romano Katoliko nga Simbahan, ug naglakip sa balaod sa Diyos.

Ang laing tunga-tunga sa ulahing bahin sa ikaduhang siglo nga pagsulat nag-awhag sa mga tawo sa pagtan-aw sa gingharian:

Busa, ayaw na itugot nga bisan kinsa kaninyo magpakaaron-ingnon ni molingi pa sa likod, kondili kinabubut-on nga moduol ngadto sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios. (Roman Clement. Recognitions, Book X, Chapter XLV. Kinutlo gikan sa Ante-Nicene Fathers, Tomo 8. Giedit ni Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1886)

Dugang pa, bisan tuod kini dayag nga wala gisulat sa usa sa tinuod nga simbahan, ang tunga-tunga sa ikaduhang siglo nga sinulat nag-ulohan. *Ang Magbalantay sa Hermas* sa hubad ni Roberts & Donaldson migamit sa ekspresyong “gingharian sa Diyos” katorse ka beses.

Ang matuod nga mga Kristohanon, ug bisan ang daghan nga nag-angkong Kristo, may nahibaloan bahin sa Gingharian sa Diyos sa ikaduhang siglo.

Bisan ang Romano Katoliko ug Eastern Orthodox nga santos nga si Irenaeus nakasabot nga human sa pagkabanhaw, ang mga Kristohanon makasulod sa Gingharian sa Diyos. Matikdi ang iyang gisulat, c. 180 A.D.:

Kay mao kana ang kahimtang niadtong kinsa mituo, tungod kay diha kanila ang Balaang Espiritu, nga gihatag pinaagi Kaniya diha sa bautismo, ug gipabilin sa nakadawat, kon siya naglakaw diha sa kamatuoran ug sa pagkabalaan ug sa pagkamatarung ug sa mapailubon nga paglahutay. Kay kini nga kalag adunay pagkabanhaw diha kanila nga mituo, ang lawas midawat sa kalag pag-usab, ug uban niini, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga nabanhaw ug misulod ngadto sa gingharian sa Dios. (Irenaeus, St.,

Obispo sa Lyon. Gihubad gikan sa Armenian ni Armitage Robinson. *The Demonstration of the Apostolic Preaching*, Chapter 42. Wells, Somerset, Okt. 1879. Ingon nga gipatik sa SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 1920).

Si Theophilus sa Antioch mitudlo:

Gihisgotan ko lang ang Iyang kaayo; kon tawgon ko Siya nga Gingharian, ako naghisgut lamang sa Iyang himaya... Kay kon Siya naghimo kaniya nga walay kamatayon sukad pa sa sinugdan, Siya unta naghimo kaniya nga Dios. ... Ni, nian, imortal o mortal nga Siya mihimo kaniya, apan, sama sa among giingon sa ibabaw, makahimo sa duha; aron nga kon siya mokiling ngadto sa mga butang sa pagka-imortal, maghupot sa sugo sa Dios, siya makadawat ingon nga ganti gikan Kaniya sa pagka-imortal, ug mahimo nga Dios. (Theophilus, To Autolycus, 1:3, 2:27)

Ang santos nga Romano Katoliko, si Hippolytus, sa sayong bahin sa ikatulong siglo, misulat:

Ug kamo makadawat sa gingharian sa langit, kamo kinsa, samtang kamo nagpuyo niini nga kinabuhi, nakaila sa Celestial nga Hari. Ug ikaw mahimo nga usa ka kauban sa Dios, ug usa ka kauban nga manununod ni Kristo, dili na maulipon sa mga kahigal o mga pagbati, ug dili na mausik pag-usab sa sakit. Kay nahimo ka nga Dios: kay bisan unsa nga mga pag-antus nga imong naagoman samtang ikaw usa ka tawo, kini iyang gihatag kanimo, tungod kay ikaw sa agup-op nga mamalatyon, apan bisan unsa nga nahiuyon sa Dios nga ihatag, kini nga mga gisaad sa Dios nga ihatag kanimo, tungod kay ikaw gipakadios, ug gianak ngadto sa pagka-imortal. (Hippolytus. Pagpanghimakak sa Tanan nga Erehes, Libro X, Kapitulo 30)

Ang tumong alang sa mga tawo mao ang pagkadiosnon (isip literal nga mga anak sa Dios, cf. Salmo 82:6) sa umaabot nga Gingharian sa Dios.

Ang umaabot nga Gingharian sa Dios maoy usa ka pagtulun-an sa orihinal nga simbahan katoliko (tan-awa usab ang among libreng ebook, anaa sa ccog.org, giulohan [Mga Pagtuo sa Orihinal nga Iglesya Katolika: Mahimo ba nga ang usa ka salin nga grupo adunay nagpadayon nga apostolikanhong pagpuli?](#)).

Mga Problema sa Ikaduha ug Ikatulong Siglo

Bisan pa sa kaylap nga pagdawat sa gingharian, sa ikaduhang siglo, usa ka anti-balaod nga apostata nga lider nga ginganlag Marcion mitindog. Si Marcion mitudlo batok sa balaod sa Dios, sa Igpapahulay, ug sa literal nga Gingharian sa Dios. Bisan tuod siya gisaway ni Polycarp ug sa uban pa, siya adunay kontak sa Simbahan sa Roma sa dugay nga panahon ug daw adunay dako nga impluwensya sa simbahan sa Roma.

Sa ikaduha ug ikatulo nga mga siglo, ang mga alegorista natukod sa Alexandria (Ehipto). Daghang mga alegorista ang misupak sa doktrina sa usa ka literal nga gingharian sa Dios. Matikdi ang taho mahitungod sa pipila niadtong mga alegorista:

Si Dionysius natawo sa usa ka halangdon ug adunahan nga paganong pamilya sa Alexandria, ug naedukar sa ilang pilosopiya. Siya mibiya sa pagano nga mga eskwelahan aron mahimong estudyante sa Origen, nga iyang gilampos sa katungdanan sa kateketikal nga eskwelahan sa Alexandria...

Si Clemente, Origen, ug ang Gnostic nga eskwelahan nagdaot sa mga doktrina sa balaang mga orakulo pinaagi sa ilang hinanduraw ug alegoriya nga mga paghubad... Si Nepos dayag nga nakigbatok sa mga Alegorista, ug mipadayon nga adunay paghari ni Kristo sa yuta...

Si Dionysius nakiglalis sa mga sumusunod ni Nepos, ug pinaagi sa iyang asoy... “ang kahimtang sa mga butang nga anaa karon sa gingharian sa Diyos.” Kini ang unang paghisgot sa gingharian sa Diyos nga anaa sa kahimtang karon sa mga simbahan...

Gibadlong ni Nepos ang ilang kasaypanan, nga nagpakita nga ang gingharian sa langit dili sambingay, kondili mao ang literal nga pag-

abot nga gingharian sa atong Ginoo diha sa pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi dayon...

Mao nga ang ideya sa gingharian moabut sa karon nga kahimtang sa mga butang gimugna ug gipatungha sa Gnostic school of Allegorists sa Egypt, A.D. 200 hangtod 250, usa ka tibuuk nga siglo sa wala pa ang mga obispo sa imperyo giisip nga mga nagpuyo sa trono...

Gihunahuna ni Clemente ang ideya sa gingharian sa Diyos isip usa ka kahimtang sa tinuod nga kahibalo sa pangisip bahin sa Diyos. Gipahayag kini ni Origen ingong usa ka espirituwal nga kahulogan nga natago sa yanong sulat sa Kasulatan. (Ward, Henry Dana. *The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this World; Not in this World; But to Come in the Heavenly Country, of the Resurrection from the Dead and of the Restitution of All Things*. Gimantala ni Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124–125)

Busa, samtang si Obispo Nepos nagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios, ang mga alegorista misulay sa paghimo og sayop, dili kaayo literal, pagsabot niini. Si Bishop Apollinaris sa Hierapolis misulay usab sa pagpakigbatok sa mga sayop sa mga alegorista sa samang higayon. Kadtong tinuod nga anaa sa Simbahan sa Dios mibarug alang sa kamatuoran sa literal nga Gingharian sa Dios sa tibuok kasaysayan.

Herbert W. Armstrong Mitudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian, Dugang pa

Sa 20^{ika} siglo, si anhing Herbert W. Armstrong, ang unang lider sa modernong panahon sa Filadelfia sa Simbahan sa Diyos (Pinadayag 3:7-13), misulat:

Kay sila *gisalikway* ebanghelyo ni Kristo. . . , ang kalibutan kinahanglang mopuli ug laing butang sa iyang dapit. Kinahanglan silang mag-imbento sa usa ka *peke!* Busa atong nadungog ang gingharian sa Dios nga gihisgutan ingon nga usa lamang ka nindot nga kataw-anan--usa ka nindot nga pagbati sa kasingkasing sa tawo--nagapaubos niini ngadto sa usa ka ethereal, dili tinuod WALA! Ang uban sayop nga naghulagway nga ang “IGLESIA” mao

ang gingharian. . . Ang propetang si Daniel, nga nabuhi 600 ka tuig sa wala pa si Kristo, nahibalo nga ang gingharian sa Dios usa ka tinuod nga gingharian--usa ka gobyerno nga nagmando sa ibabaw.

literal nga mga TAWO sa yuta . . .

Dinhi . . . mao ang katin-awan sa Dios kon unsa ang GINGHARIAN SA DIOS: “Ug sa mga adlaw niining mga haria...”--kini dinhi naghisgot sa napulo ka mga tudlo sa tiil, bahin sa puthaw ug bahin sa brittle nga yutang kolonon. Kini, pinaagi sa pagkonektar sa tagna sa Daniel 7, ug sa Pinadayag 13 ug 17, nagtumong sa bag-ong UNITED STATES OF EUROPE nga karon nagporma . . . atubangan sa imong mga mata! Ang Pinadayag 17:12 nagpatin-aw sa detalye nga kini mahimong usa ka panaghiusa sa NAPULO KA HARI O GINGHARIAN nga (Pin. 17:8) mobanhaw sa karaang ROMAN EMPIRE . . .

Sa diha nga si Kristo moabut, siya moabut ingon nga HARI sa mga hari, magmando sa tibuok yuta (Pin. 19:11-16); ug IYANG GINGHARIAN--ang GINGHARIAN SA DIOS--miingon si Daniel, mao ang PAGTUON sa tanan niining kalibutanong mga gingharian. Ang Pinadayag 11:15 nag-ingon niini niining mga pulonga: “Ang mga gingharian niining kalibotana *nahimong* ANG MGA GINGHARIAN SA ATONG GINOO, UG SA IYANG KRISTO: ug siya magahari hangtod sa kahangtoran”! Kini mao ang GINGHARIAN SA DIOS. Kini mao ang KATAPUSAN sa karon nga mga gobyerno--oo, ug bisan ang Estados Unidos ug ang British nga mga nasud. Sila unya mahimo nga mga gingharian--ang mga GOBYERNO--sa Ginoo nga si JESU-KRISTO, unya ang HARI sa tibuok yuta mao ang paghimo sa tibuok nga gingharian sa mga hari. ANG DIOS kay literal nga GOBYERNO.

Ang mao gihapong Jesu-Kristo nga milakaw ibabaw sa mga bungtod ug mga walog sa Balaan nga Yuta ug sa mga dalan sa Jerusalem kapin sa 1,900 ka tuig na ang milabay moanhi pag-usab. Miingon siya nga mobalik siya. Human siya gilansang sa krus, ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay human sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (Mat. 12:40; Buhat 2:32; I Cor. 15:3-4). Mikayab

siya sa Trono sa Dios. Punoang buhatan sa Gobyerno sa Uniberso (Buhat 1:9-11; Heb. 1:3; 8:1; 10:12; Pin. 3:21).

Siya ang “halangdon nga tawo” sa sambingay, kinsa miadto sa Trono sa

Ang Dios—ang “halayo nga yuta”—nga koronahan ingon nga Hari sa mga hari ibabaw sa tanang kanasuran, ug unya mobalik sa yuta (Lucas 19:12-27).

Sa makausa pa, siya anaa sa langit hangtud sa “panahon sa pag-uli sa tanang butang” (Mga Buhat 3:19–21). *Pag-uli* nagpasabot sa pagpasig-uli sa kanhing kahimtang o kahimtang. Niini nga kaso, ang pagpasig-uli sa gobyerno sa Diyos sa yuta, ug sa ingon, ang pagpasig-uli sa kalinaw sa kalibotan, ug utopiang mga kahimtang.

Ang karon nga kagubot sa kalibutan, ang nagkagrabe nga mga gubat ug mga panagbingkil mosangko sa kasamok sa kalibutan nga hilabihan ka dako nga, gawas kon ang Dios mangilabot, walay tawhanong unod nga maluwas nga buhi (Mat. 24:22). Sa kinatумыan niini sa dihang ang pagkalangan moresulta sa paglaglag sa tanang kinabuhi gikan niining planetaha, si Jesu-Kristo mobalik. Niining higayona siya moanhi ingon nga balaan nga Dios. Moanhi siya sa tanang gahom ug himaya sa Magbubuhat nga nagmando sa uniberso. (Mat. 24:30; 25:31 .) Siya moanhi ingon nga “Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo” (Pin. 19:16), aron sa pagtukod sa super-gobyerno sa kalibutan ug pagmando sa tanang kanasuran “uban sa baras nga puthaw” (Pin. 19:15; 12:5). . .

Si Kristo Dili Gidawat?

Apan ang katawhan ba mosinggit sa kalipay, ug moabi-abi kaniya diha sa hilabihang kalipay ug kadasig—bisan ba ang mga simbahan sa tradisyonal nga Kristiyanismo?

Dili sila! Sila motuo, tungod kay ang mini nga mga ministro ni Satanas (II Cor. 11:13-15) naglimbong kanila, nga siya mao ang Antikristo. Ang mga simbahan ug ang mga nasud masuko sa iyang pag-abot (Pin. 11:15 uban sa 11:18), ug ang mga pwersa sa militar

sa tinuod mosulay sa pagpakig-away kaniya aron sa paglaglag kaniya (Pin. 17:14)!

Ang mga nasod makigsangka sa kinapungkayan nga gubat sa umaabot nga Gubat sa Kalibotan III, uban sa panggubatan sa Jerusalem (Zac. 14:1-2) ug unya si Kristo mobalik. Sa labaw sa kinaiyahan nga gahum siya "makig-away batok niadtong mga nasud" nga makig-away batok kaniya (bersikulo 3). Bug-os niyang pildihon sila (Pin. 17:14)! "Ang iyang mga tiil magatindog niadtong adlaw sa ibabaw sa bukid sa mga Olibo," usa ka mubo kaayo nga gilay-on ngadto sa silangan sa Jerusalem (Zac. 14:4). (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984)

Ang Bibliya nagpahayag nga si Jesus mobalik, ug Siya modaog, apan daghan ang makig-away batok Kaniya sa Iyang pagbalik (Pinadayag 19:19). Daghan ang moangkon (base sa sayop nga pagsabot sa tagna sa Bibliya, apan sa bahin tungod sa mini nga mga propeta ug mistiko) nga ang mibalik nga Jesus mao ang kataposing Antikristo!

Ang mosunod gikan usab ni Herbert Armstrong:

Ang tinuod nga relihiyon--ang kamatuoran sa Diyos nga gihatagan ug gahom sa gugma sa Diyos nga gihatag sa Balaang Espiritu...KALIPAY DILI MABATI sa pag-ila sa Diyos ug kang Jesu-Kristo--sa pagkahibalo sa KAMATUORAN--ug sa kainit sa balaang GUGMA sa Diyos!...

Ang mga pagtulon-an sa tinuod nga Simbahan sa Dios mao ang "pagkinabuhi sa matag pulong" sa Balaang Bibliya...

Ang mga tawo motalikod gikan sa dalan sa "pagkuha" ngadto sa dalan sa "paghatag"—ang paagi sa gugma sa Dios.

USA ka BAG-ONG SIBILISASYON ang mogunit sa yuta! (ibid)

Ang BAG-ONG SIBILISASYON mao ang Ginghamarian sa Dios. Ang pagproklamar nga ang bag-ong sibilisasyon moabut ug ibase sa gugma mao ang dakong bahin sa tinuod nga ebanghelyo sa ginghamarian nga gitudlo ni

Jesus ug sa Iyang mga sumusunod. Kana usa ka butang nga among naa sa *Nagpadayon* Simbahan sa Dios nagwali.

Narealisar ni Herbert Armstrong nga ginatudlo ni Jesus nga ang tawhanon nga katilingban, bisan pa nagahunahuna ini nga luyag ini magtuman, nagsikway sa 'paghatag sing dalan' sang kabuhi, ang dalanon sang gugma. Halos walay usa nga morag nakasabot sa hustong kahulogan sa gitudlo ni Jesus.

Ang kaluwasan pinaagi ni Hesus kabahin sa Ebanghelyo

Karon ang pipila nga nakabasa niini lagmit naghunahuna bahin sa papel sa kamatayon ni Jesus sa kaluwasan. Oo, ang Iyang kamatayon kabahin sa ebanghelyo nga ang Bag-ong Tugon ug si Herbert W. Armstrong parehong gisulat mahitungod sa.

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang ebanghelyo naglakip sa kaluwasan pinaagi ni Jesus:

¹⁶ Kay wala ko igakaulaw ang ebanghelyo ni Kristo, kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga motuo, una sa mga Judio ug usab sa mga Griego (Roma 1:16).

⁴ Busa ang mga nagkatibulaag miadto sa tanang dapit nga nagwali

ang pulong. ⁵ Unya si Felipe milugsong ngadto sa siyudad sa Samaria ug nagwali kang Kristo ngadto kanila. ... ¹² Apan sa diha nga sila mitoo kang Felipe samtang siya nagwali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Cristo, ang mga lalaki ug mga babaye gibautismohan. ... ²⁵ Busa sa nakapamatuod na sila ug nakamantala sa pulong sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem, nga nagmantala sa Maayong Balita sa daghang mga balangay sa mga Samarianhon. ²⁶ Karon usa ka anghel sa Ginoo misulti kang Felipe ... ⁴⁰ Si Felipe nakit-an sa Azotus. Ug sa iyang pag-agi didto, nagwali siya sa tanang mga lungsod hangtud nga miabut siya sa Cesarea. (Buhat 8:4,5,12,25,26,40)

¹⁸ giwali niya kanila si Jesus ug ang pagkabanhaw. (Buhat 17:18)

³⁰ Unya mipuyo si Pablo sa tibuok duha ka tuig sa iyang giabangan nga balay, ug gidawat niya ang tanan nga miduol kaniya, ³¹ **nga nagawali sa gingharian sa Dios ug nagatudlo sa mga butang mahitungod sa Ginoong Jesu-Cristo** uban sa bug-os nga pagsalig, walay bisan kinsa nga nagdili kaniya. (Buhat 28:30-31)

Matikdi nga ang pagsangyaw naglakip kang Jesus UG sa gingharian. Ikasubo, ang hustong pagsabot sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos lagmit nga nawala gikan sa mga pagtulon-an sa Greco-Romanhong mga simbahan.

Sa pagkatinuod, aron matabangan kita nga mahimong bahin niana nga gingharian, gihigugma pag-ayo sa Dios ang mga tawo nga Iyang gipadala si Jesus aron mamatay alang kanato (Juan 3:16-17) ug nagluwas usab kanato pinaagi sa Iyang grasya (Efeso 2:8). Ug kana maoy bahin sa maayong balita (Mga Buhat 20:24).

Ang Ebanghelyo sa Gingharian Mao ang Gikinahanglan sa Kalibutan, Apan

...

Ang pagtrabaho alang sa kalinaw (Mateo 5:9) ug pagbuhat og maayo maoy mapuslanon nga mga tumong (cf.

Galacia 6:10). Bisan pa niana, daghang lider sa kalibotan, lakip ang mga relihiyoso, ang nagtuo nga ang internasyonal nga pagtinabangay sa tawo maoy magdalag kalinaw ug kauswagan, ug dili ang Gingharian sa Diyos. Ug samtang sila adunay pipila ka temporal nga mga kalampusan, sila dili lamang dili molampus, ang uban sa ilang tawhanong mga paningkamot sa katapusan magdala sa planetang Yuta ngadto sa punto nga kini makahimo sa kinabuhi nga dili malungtaron kon si Jesus dili mobalik aron sa pagtukod sa Iyang Gingharian (Mateo 24:21-22). Ang mga tawo nga nag-ayo sa yuta nga wala ang Dios usa ka kawang ug bakak nga ebanghelyo (Salmo 127:1).

Daghan sa kalibutan ang naningkamot sa paghiusa sa usa ka semi-relihiyoso nga Babylonian nga internasyonal nga plano sa pagbutang sa usa ka bag-ong kahikayan sa kalibutan sa 21st siglo. Kini usa ka butang nga ang *Nagpadayon* Ang Simbahan sa Dios nagsaway sukad sa pagsugod niini ug nagplano sa pagpadayon sa pagsaway. Sukad nga gilimbongan ni Satanas

si Eva sa pagkahulog sa bersyon sa iyang ebanghelyo dul-an sa 6000 ka tuig na ang milabay (Genesis 3), daghang mga tawo ang mituo nga mas nahibalo sila kay sa Diyos kon unsay makapahimo kanila ug sa kalibotan nga mas maayo.

Sumala sa Bibliya, magkinahanglan kini ug kombinasyon sa usa ka militar nga lider sa Uropa (gitawag nga Hari sa Amihanan, gitawag usab nga Mananap sa Pinadayag 13:1-10) uban sa usa ka relihiyosong lider (gitawag nga mini nga propeta, gitawag usab nga ANG kataposang Antikristo ug ang duha ka sungay nga Mananap sa Pinadayag 13:11-17) gikan sa siyudad sa pito ka bungtod (Pinadayag 9, '18) (Pinadayag 17 & 18) han-ay sa kalibotan. Bisan tuod ang katawhan nagkinahanglan sa pagbalik ni Kristo ug sa pagtukod sa Iyang gingharian, daghan sa kalibutan ang dili magtagad niini nga mensahe sa 21st siglo—sila magpadayon sa pagtuo sa lain-laing mga bersyon sa bakak nga ebanghelyo ni Satanas. Apan ang kalibutan makadawat ug saksi.

Hinumdomi nga si Jesus mitudlo:

¹⁴ Ug kining ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibotan ingon nga saksi sa tanang kanasoran, ug unya moabot ang katapusan. (Mateo 24:14)

Matikdi nga ang ebanghelyo sa gingharian makaabot sa kalibotan isip saksi, unya moabot ang katapusan. Ang maong “katapusan” mao ang sinugdanan sa “dakong kasakitan.

Adunay daghang mga hinungdan niini.

Ang usa mao nga ang Dios gusto nga ang kalibutan makadungog sa tinuod nga ebanghelyo sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakitan (nga gipakita nga magsugod sa Mateo 24:21). Busa, ang mensahe sa ebanghelyo usa ka saksi ug usa ka pasidaan (cf. Ezekiel 3; Amos 3:7). Kini moresulta sa mas daghang Gentil nga mga pagkakabig (Roma 11:25) ug dili Gentil nga mga pagkakabig (Roma 9:27) sa dili pa si Jesus mobalik.

Ang laing rason mao nga ang kinauyokan sa mensahe sukwahi sa mga panglantaw sa mibangon nga Hari sa North Beast nga gahum, uban sa Bakak nga Propeta, ang katapusang Antikristo. Kadtong duha sa bataan

nagsaad og kalinaw pinaagi sa tawhanong paningkamot ug relihiyoso nga pagkompromiso, apan kini mosangpot sa katapusan (Mateo 24:14-22) ug kalaglagan (cf. 1 Tesalonica 5:3).

Bisan tuod ang Bibliya nag-ingon nga makig-away alang sa orihinal nga tinuod nga pagtuo (Judas 3), nga ang pulong sa Diyos maoy kamatuoran (Juan 17:17), ug nga ang tinuod nga mga Kristohanon kinahanglang bulag gikan niadtong mokompromiso sa paganismo (2 Corinto 6:14-17), daghan ang moingon nga ang ilang “ebanghelyo” (maayong balita) naglakip sa pagkompromiso aron ang kalinaw ug panaghiusa maglungtad. Ikasubo, ang tinuod nga ebanghelyo sa Gingharian sa Dios pagaisipon nga usa ka bakak nga ebanghelyo sa kadaghanan niadtong nagpasiugda sa ekumenikal ug interfaith nga mga agenda sa Mananap ug Bakak nga Propeta (ang kataposang Antikristo).

Tungod sa mga ilhanan ug bakak nga mga katingalahan nga nalangkit niini (2 Tesalonica 2:9), kadaghanan sa kalibutan mopili sa pagtuo sa bakak (2 Tesalonica 2:9-12) imbes sa mensahe sa ebanghelyo. Tungod sa dili husto nga pagkondenar sa milenyal nga Gingharian sa Dios sa mga Romano Katoliko, Eastern Orthodox, Lutheran, ug uban pa, daghan ang sayop nga moangkon nga ang mensahe sa milenyo nga ebanghelyo sa Gingharian sa Dios mao ang bakak nga ebanghelyo nga nakig-uban sa Mananap ug sa Antikristo.

Sa wala pa magsugod ang Dakong Kasakitan, ang matinud-anon nga mga Kristohanon sa Filadelfia (Pinadayag 3:7-13) makaabot sa kalibotan (Mateo 24:14) nga magmantala sa milenyal nga ebanghelyo sa gingharian ug magsulti sa kalibotan kon unsay buhaton sa pipila ka kalibotanong mga lider (lakip ang Mananap ug Bakak nga Propeta).

Sila mosuporta sa pagsulti sa kalibutan sa mensahe nga ang Mananap, Hari sa North nga gahum, uban sa Bakak nga Propeta, ang katapusang Antikristo, sa katapusan molaglag (kauban sa pipila sa ilang mga kaalyado) sa USA ug sa Anglo-nasyon sa United Kingdom, Canada, Australia, ug New Zealand (Daniel 11:24,39) ug nga sila sa dili madugay molaglag sa usa ka Arabiko/Islamic function. instrumento sa mga demonyo (Pinadayag 16:13-14), ug sa katapusan makig-away kang Jesu-Kristo sa iyang pagbalik (Pinadayag 16:14; 19:19-20). Ang matinud-anon nga mga Filadelfia

(Pinadayag 3: 7-13) magpahibalo nga ang milenyal nga gingharian sa Dios moabut sa dili madugay.

Kini lagmit makapatunghag daghang pagkobre sa media ug makaamot sa katumanan sa Mateo 24:14. Kami sa *Nagpadayon* Ang Simbahan sa Dios nag-andam ug literatura (sa daghang mga pinulongan), nagdugang sa mga website, ug naghimo sa ubang mga lakang sa pag-andam alang sa 'mubo nga buluhaton' (cf. Roma 9:28) nga makatabang sa paggiya ngadto sa determinasyon sa Dios nga ang Mateo 24:14 igo na nga gitagana ingon nga usa ka saksi alang sa katapusan nga moabut.

Ang 'bakak nga ebanghelyo' nga nagmantala sa mga lider sa kalibutan (lagmit usa ka 'bag-o' nga tipo sa taas nga lider sa Europe kauban ang usa ka nakompromiso nga papa nga *pag-angkon* usa ka porma sa Katolisismo) dili ganahan anang pagproklamar—dili nila gusto nga makat-on ang kalibutan kung unsa gyud ang ilang buhaton (ug mahimong dili gani motuo niini sa una, cf. Isaías 10:5-7). Sila ug/o ang ilang mga tigpaluyo lagmit usab nga sayop nga magtudlo nga ang matinud-anon nga mga Kristohanon sa Filadelfia modapig sa usa ka ekstremistang doktrina (millenarianism) sa umaabot nga antikristo. Bisan unsa nga mga pagkondena nga ilang gihimo ug/o ilang mga sumusunod ngadto sa mga matinud-anon sa Philadelphia ug sa *Nagpadayon* Ang Simbahan sa Dios maoy magpahinabog paglutos (Daniel 11:29-35; Pinadayag 12:13-15). Kini usab modala ngadto sa katapusan—ang pagsugod sa Dakong Kasakitan (Mateo 24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24:14-15; Daniel 11:31) ingon man usab sa 3 ½ ka tuig nga panahon sa panalipod alang sa matinud-anon nga mga Kristohanon sa Filadelfia (Pinadayag 3:10; 12:14-16).

Ang Mapintas nga Mananap ug Bakak nga Propeta mosulay ug puwersa, ekonomikanhong pagpangilog, mga timailhan, bakak nga mga katingalahan, pagpatay, ug uban pang mga pagpit-os (Pinadayag 13:10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonica 2:9-10) aron makontrol. Ang mga Kristohanon mangutana:

¹⁰ “Hangtod kanus-a, O Ginoo, balaan ug matuod, hangtod nga imong hukman ug ipanimalos ang among dugo sa mga nagpuyo sa yuta?” (Pinadayag 6:10)

Sa tibuok katuigan, ang katawhan sa Diyos nahibulong ug nangutana, “Hangtod kanus-a si Jesus mobalik?”

Samtang wala kita mahibalo sa adlaw o oras, kita nagpaabut nga si Jesus mobalik (ug ang milenyal nga Gingharian sa Dios gitukod) sa 21st siglo base sa daghang kasulatan (e.g. Mateo 24:4-34; Salmo 90:4; Oseas 6:2; Lucas 21:7-36; Hebreohanon 1:1-2; 4:4,11; 2 Pedro 3:3-8; 1 Tesalonica 5:4), ang pipila ka bahin niini nakita na nato karon nga natuman.

Kon si Jesus dili mangilabot, ang katawhan malaglag sa tanang kinabuhi:

²¹ Kay unya moabut ang dakung kasakitan, nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud niining panahona, ug dili na gayud mahitabo. ²² Ug gawas kong kadtong mga adlaw pamub-on, walay unod nga maluwas; apan tungod sa mga pinili pagapahamub-on kadtong mga adlaw. (Mateo 24:21-22)

²⁹ Dihadiha human sa kasakitan niadtong mga adlaw ang adlaw mongitngit, ug ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag; ang mga bituon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahum sa langit mangatay-og. ³⁰ Unya ang ilhanan sa Anak sa Tawo magapakita sa langit, ug unya ang tanang mga banay sa yuta managsubo, ug sila makakita sa Anak sa Tawo nga moanhi sa mga panganud sa langit uban ang gahum ug dakung himaya. ³¹ Ug igapadala niya ang iyang mga manolonda uban ang makusog nga tingog sa trumpeta, ug ilang pagatigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. (Mateo 24:29-31)

Ang Gingharian sa Diyos mao ang gikinahanglan sa kalibotan.

Mga Ambassador para sa Gingharian

Unsa ang imong papel sa Gingharian?

Sa pagkakaran, kung tinuod ka nga Kristiyano, mahimo kang embahador ni Jesus ug sa Gingharian sa Diyos. Tan-awa ang gisulat ni Apostol Pablo:

²⁰ Busa karon, kami mga embahador alang kang Cristo, ingon nga ang Dios nagapakilooy pinaagi kanamo; (2 Corinto 5:20)

¹⁴ Busa tumindog kamo, nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran, nga nagsul-ob sa kotamaya sa pagkamatarung, ¹⁵ ug nasul-oban ninyo ang inyong mga tiil sa pag-andam sa Maayong Balita sa pakigdait; ¹⁶ Labaw sa tanan, gamita ang taming sa pagtuo nga pinaagi niini kamo makahimo sa pagpalong sa tanang nagdilaab nga mga pana sa usa nga daotan. ¹⁷ Ug dawata ang helmet sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios; ¹⁸ pag-ampo kanunay uban sa tanan nga pag-ampo ug pag-ampo diha sa Espiritu, nga mabinantayon alang niini nga katuyoan uban ang tanan nga paglahutay ug pangamuyo alang sa tanan nga mga santos— ¹⁹ ug alang kanako, aron ang pulong igahatag kanako, aron ako makabuka sa akong baba nga maisugon sa pagpahibalo sa tinago sa ebanghelyo, ²⁰ diin ako usa ka embahador nga ginapos; aron niini makasulti ako nga maisugon, ingon sa kinahanglan kong isulti. (Efeso 6:14-20)

Unsa ang usa ka embahador? *Merriam-Webster* adunay mosunod nga kahulugan:

1: usa ka opisyal nga sinugo; *ilabina*: usa ka ahente nga diplomatiko nga adunay labing taas nga ranggo nga akreditado sa usa ka langyaw nga gobyerno o soberanya ingon residente nga representante sa iyang kaugalingon nga gobyerno o soberano o gitudlo alang sa usa ka espesyal ug kasagaran temporaryo nga diplomatikong buluhaton

2 *a*: usa ka awtorisado nga representante o mensahero

Kung ikaw usa ka tinuod nga Kristiyano, ikaw usa ka opisyal nga sinugo, alang kang Kristo! Tan-awa ang gisulat ni Apostol Pedro:

⁹ Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili, usa ka harianong pagkasacerdote, usa ka balaan nga nasud, iyang kaugalingong katawhan, aron kamo makamantala sa mga pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag; ¹⁰ kinsa kaniadto dili mga katawhan apan karon mga katawhan sa Dios, kinsa wala makaangkon og kalooy apan karon nakaangkon og kalooy. (1 Pedro 2:9-10)

Ingong mga Kristohanon, kita kinahanglang mahimong bahin sa usa ka balaang nasod.

Unsang nasud karon ang balaan?

Aw, sa pagkatinuod walay bisan usa sa mga gingharian niining kalibotana— apan sila sa kataposan mahimong bahin sa Gingharian ni Kristo (Pinadayag 11:15). Kini ang nasud sa Dios, ang Iyang Gingharian nga balaan.

Ingong mga embahador, kita kasagarang dili makigbahin sa direktang politika sa mga nasod niining kalibotana. Apan kinahanglang magkinabuhi kita sa paagi sa kinabuhi sa Diyos karon (tan-awa usab ang libreng eBook nga anaa sa www.ccog.org giulohan: *Mga Kristohanon: Mga Embahador alang sa Gingharian sa Diyos, Biblikanhong mga instruksiyon sa pagkinabuhi ingong Kristohanon*). Pinaagi sa pagkinabuhi sa paagi sa kinabuhi sa Dios karon, mas makat-on kita ngano nga ang mga paagi sa Dios labing maayo, aron sa Iyang gingharian mahimo kitang mga hari ug mga pari ug maghari uban ni Kristo sa yuta:

⁵ Kaniya nga nahigugma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa Iyang kaugalingong dugo, ⁶ ug naghimo kanato nga mga hari ug mga sacerdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan, kaniya ang himaya ug ang kagamhanan hangtud sa kahangturan. Amen. (Pinadayag 1:5-6)

¹⁰ Ug naghimo kanamo nga mga hari ug mga sacerdote sa among Dios; Ug kita maghari dinhi sa yuta. (Pinadayag 5:10)

Usa ka umaabot nga aspeto sa pagkahimong mga hari ug mga pari mao ang pagtudlo niadtong mga mortal sa paglakaw sa mga dalan sa Dios:

¹⁹ Kay ang katawohan magapuyo sa Sion sa Jerusalem; dili na ka mohilak. Siya magmaloloy-on kanimo sa tingog sa imong pagtu-aw; Sa diha nga Siya makadungog niini, Siya motubag kanimo. ²⁰ Ug bisan pa nga ang Ginoo magahatag kanimo sa tinapay sa kagulangan ug sa tubig sa kasakit, Apan ang imong mga magtutudlo dili na mabalhin sa suok, Apan ang imong mga mata makakita sa imong mga magtutudlo. ²¹ Ang imong mga igdulungog makadungog ug pulong sa imong luyo, nga magaingon, "Kini mao ang dalan,

lumakaw ka niini," Sa diha nga ikaw moliko sa tuo nga kamot O bisan kanus-a ikaw moliko sa wala. (Isaias 30:19-21)

Samtang kana usa ka panagna alang sa milenyal nga gingharian, niining panahona ang mga Kristohanon kinahanglan nga andam sa pagtudlo:

¹² . . . sa niini nga panahon kamo kinahanglan nga mahimong mga magtutudlo (Hebreohanon 5:12)

¹⁵ Apan balaana ang Ginoong Dios diha sa inyong mga kasingkasing: ug pag-andam kanunay sa paghatag ug tubag sa matag tawo nga mangutana kaninyo sa rason sa paglaum nga anaa kaninyo uban ang kaaghup ug kahadlok (1 Pedro 3:15, KJV).

Ang Bibliya nagpakita nga daghan sa mas matinumang mga Kristohanon, sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakitan, magtudlo sa daghan:

³³ Ug kadtong sa mga tawo nga makasabut makatudlo sa daghan (Daniel 11:33).

Busa, ang pagkat-on ug pagtubo sa grasya ug kahibalo (2 Pedro 3:18), usa ka butang nga angay natong buhaton karon. Kabahin sa imong tahas sa Gingharian sa Dios mao ang pagkahimong makatudlo.

Ug alang sa mas matunud-anon, Filadelfia nga mga Kristohanon (Pinadayag 3:7-13), kini usab maglakip sa pagsuporta sa importante nga pagsaksi sa ebanghelyo sa wala pa ang pagsugod sa milenyal nga gingharian sa Dios (cf. Mateo 24:14).

Human matukod ang Gingharian sa Diyos, ang katawhan sa Diyos gamiton sa pagtabang sa pagpasig-uli sa nadaot nga planeta:

¹² Sila nga gikan sa taliwala ninyo magatukod sa karaang mga dapit nga biniyaan; Imong patindogon ang mga patukoranan sa daghang mga kaliwatan; Ug ikaw pagatawgon nga Mag-aayo sa Nangaguba, Ang Mag-uuli sa mga Dalan aron Pagapuy-an. (Isaias 58:12)

Busa, ang katawhan sa Diyos nga nagkinabuhi sa paagi sa Diyos niining panahona makapasayon sa mga tawo sa pagpuyo sa mga siyudad (ug sa ubang dapit) niining panahon sa pagpasig-uli sa panahon sa milenyo.

Ang kalibutan mahimong usa ka mas maayo nga lugar. Kita kinahanglan nga mahimong mga embahador ni Kristo karon, aron kita makaalagad usab sa Iyang Gingharian.

Ang Tinuod nga Mensahe sa Ebanghelyo Makabag-o

Si Jesus miingon, "Kon kamo magapabilin sa Akong pulong, kamo tinuod gayud nga Akong mga tinun-an. 32 Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan" (Juan 8:31-32). Ang pagkahibalo sa kamatuoran bahin sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos nagpagawas kanato gikan sa pagkalit-ag sa bakak nga mga paglaom niining kalibotana. Maisugon natong suportahan ang usa ka plano nga epektibo—plano sa Dios! Gilimbongan ni Satanas ang tibuok kalibotan (Pinadayag 12:9) ug ang Gingharian sa Diyos mao ang tinuod nga solusyon. Kinahanglan kitang mobarug ug mopasiugda sa kamatuoran (cf. Juan 18:37).

Ang mensahe sa ebanghelyo labaw pa kay sa personal nga kaluwasan. Ang maayong balita sa Gingharian sa Dios kinahanglang magbag-o sa usa niining panahona:

² Ug ayaw kamo pagpahuyon niining kalibutana, kondili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong mapamatud-an kung unsa ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12:2)

Ang matuod nga mga Kristohanon nabag-o sa pag-alagad sa Diyos ug sa uban:

²² Mga ulipon, managtuman kamo sa tanang mga butang sa inyong mga agalon sumala sa unod, dili sa pag-alagad sa mata, ingon nga mga magpapahamuot sa mga tawo, kondili sa kinasingkasing nga kasingkasing, nga mahadlok sa Dios. ²³ Ug bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing, ingon nga sa Ginoo ug dili sa mga tawo, ²⁴ Sa hingbaloan ninyo nga gikan sa Ginoo

magadawat kamo sa balus sa kabilin; kay nagaalagad kamo sa Ginoong Cristo. (Colosas 3:22-24)

²⁸ Busa, sanglit nakadawat man kita ug gingharian nga dili matarug, managbaton kita ug gracia, nga pinaagi niini makaalagad kita sa Dios nga nahamut-an uban ang pagtahud ug diosnon nga kahadlok. (Hebreohanon 12:28)

Ang matuod nga mga Kristohanon nagkinabuhi nga lahi sa kalibotan. Gidawat nato ang mga sukdanan sa Diyos nga labaw sa kalibotan kon unsay husto ug sayop. Ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo (Hebreohanon 10:38), tungod kay gikinahanglan ang pagtuo aron magkinabuhi sa paagi sa Diyos niining panahona. Ang mga Kristohanon giisip nga lahi kaayo sa kalibotan nga ilang gipuy-an, nga ang ilang paagi sa pagkinabuhi gitawag nga “ang Dalan” sa Bag-ong Tugon (Mga Buhat 9:2; 19:9; 24:14,22). Ang kalibutan nagkinabuhi nga hakog, nalimbongan ubos sa pagmando ni Satanas, sa gitawag nga “dalan ni Cain” (Judas 11).

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka mensahe sa pagkamatarung, kalipay, ug kalinaw (Roma 14:17). Ang matagnaong pulong, sa husto nga pagsabot, makapahupay (cf. 1 Corinto 14:3; 1 Tesalonica 4:18), ilabi na sa atong pagtan-aw sa kalibutan nahugno (cf. Lucas 21:8-36). Ang tinuod nga Kristohanong paagi sa kinabuhi motultol sa espirituhanong kadagaya ug pisikal nga mga panalangin (Marcos 10:29-30). Kini maoy bahin kon nganong ang mga nagpuyo niini nakasabot nga ang kalibotan nagkinahanglan sa Gingharian sa Diyos. Ang mga Kristohanon maoy mga embahador sa Gingharian sa Diyos.

Ang mga Kristohanon nagbutang sa atong paglaom sa espirituhanon, dili sa pisikal, bisan pa kita nagpuyo sa pisikal nga kalibutan (Roma 8:5-8). Kita adunay “paglaum sa ebanghelyo” (Colosas 1:23). Kini maoy usa ka butang nga nasabtan sa unang mga Kristohanon nga daghang nag-angkong Jesus karon ang wala gayod makasabot.

6. Ang Greco-Roman nga mga simbahan nagtudlo nga ang Gingharian Importante, Apan...

Ang Greco-Roman nga mga simbahan nagtuo nga sila nagtudlo sa mga aspeto sa Gingharian sa Diyos, apan adunay problema sa tinuod nga pagsabot kon unsa kini. Pananglitan, *Ang Catholic Encyclopedia* nagtudlo niini mahitungod sa gingharian:

ni Kristo ... Sa matag yugto sa Iyang pagtudlo ang pag-abot niini nga gingharian, ang lain-laing aspeto niini, ang tukma nga kahulogan niini, ang paagi diin kini makab-ot, nahimong sukaranan sa Iyang mga diskurso, mao nga ang Iyang pakigpulong gitawag og “ang ebanghelyo sa gingharian”...nagsugod sila sa pagsulti sa Simbahan isip “ang gingharian sa Dios”; cf. Col., I, 13; I Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ug uban pa ...nagpasabot kini sa Simbahan ingon nga Balaang institusyon ... (Pope H. Kingdom of God. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910).

Bisan tuod ang ibabaw nagpunting sa “Col., I, 13; I Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10,” kon imong tan-awon kini, imong makita nga walay usa sa maong mga bersikulo ang nagsulti ug bisan unsa mahitungod sa **ang Simbahan** kay ang Gingharian sa Dios. Nagtudlo sila nga ang mga magtutuo mahimong bahin sa Gingharian sa Diyos o nga kini ang gingharian ni Jesus. Ang Bibliya nagpasidaan nga daghan ang mag-usab sa ebanghelyo o mobalik ngadto sa lain, nga dili tinuod (Galacia 1:3-9). Ikasubo, lainlain ang naghimo niana.

Si Jesus mitudlo, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi Kanako” (Juan 14:6). Si Pedro mitudlo, “Ni adunay kaluwasan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa mga tawo nga pinaagi niini kita maluwas” (Mga Buhat 4:12). Si Pedro misulti sa mga Judeo nga ang tanan kinahanglan adunay hugot nga pagtuo sa paghinulsol ug pagdawat ni Jesus aron maluwas (Mga Buhat 2:38).

Sukwahi niini, ang ulahi nga si Pope Francis nagtudlo nga ang mga ateyista, kung wala si Jesus, maluwas pinaagi sa maayong mga buhat! Siya usab nagtudlo nga ang mga Judio mahimong maluwas nga walay pagdawat kang Jesus! Dugang pa, siya ug ang pipila ka mga Greco-Roman daw naghunahuna usab nga ang usa ka dili-biblikal nga bersyon sa 'Maria' usa ka yawe sa ebanghelyo ingon man usa ka yawe sa ecumenical ug interfaith nga panaghiusa. Ikasubo, sila ug ang uban wala makasabut sa importansya ni Jesus O sa tinuod nga Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios. Daghan ang nagpasiugda ug bakak nga mga ebanghelyo.

Daghan ang gustong molakaw pinaagi sa panan-aw ug magbaton ug pagtuo sa kalibotan. Ang Bag-ong Tugon nagtudlo nga ang mga Kristohanon kinahanglan nga motan-aw sa ibabaw:

² Ibutang ang imong hunahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. (Colosas 3:2)

⁷ Kay kita nagalakaw pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa panan-aw. (2 Corinto 5:7)

Bisan pa, si Papa Pius XI sa bataan nagtudlo sa paglakaw pinaagi sa iyang pagtan-aw sa iyang simbahan:

...ang Simbahang Katoliko...mao ang gingharian ni Kristo dinhi sa yuta. (Ang encyclical ni Pius *Hain ang mga una?*).

Ang *Katolikong Bibliya*¹⁰¹ Ang website nag-ingon, "ang Gingharian sa Dios gitukod sa yuta ni Jesu-Kristo sa tuig 33 AD, sa porma sa Iyang Simbahan, nga gipangulohan ni Pedro ... ang Katoliko nga Simbahan." Apan ang milenyal nga Gingharian sa Dios wala dinhi ni ang Simbahan sa Roma. Sa diha nga kini moabut, kini anaa sa yuta. Bisan og ang tinuod nga Simbahan sa Dios adunay "mga yawe sa gingharian" (Mateo 16:19), kadtong nag-angkon nga ang simbahan mao ang gingharian sa Dios "nagkuha sa yawe sa kahibalo" (Lucas 11:52).

Ang Simbahan sa Roma kusganong nagtudlo batok sa umaabot nga yutan-on nga milenyal nga Gingharian sa Diyos nga kini mao lamang ang "doktrina sa Antikristo" nga gilista sa opisyal. *Katesismo sa Simbahang Katoliko*:

676 Ang limbong sa Antikristo nagsugod na sa pagporma sa kalibutan sa matag higayon nga ang pag-angkon gihimo aron maamgohan sulod sa kasaysayan ang mesyanikong paglaom nga matuman lamang lapas sa kasaysayan pinaagi sa eschatological nga paghukom. Gisalikway sa Simbahan bisan ang giusab nga mga porma niining pagpalsipikar sa gingharian nga ipailalom sa ngalan sa millenarianismo... (Catechism of the Catholic Church. Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194)

Ikasubo, kadtong mouyon sa maong baroganan makabaton ug dagkong mga problema sa pagmantala sa Ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos sa kataposan. Ang uban mohimog makalilisang nga mga lakang batok niadtong nagmantala niini (Daniel 7:25; 11:30-36). Apan, tingali maghunahuna ka, dili ba ang tanan nga nag-angkon nga si Jesus ingon Ginoo maanaa sa gingharian? Dili, dili sila. Matikdi ang giingon ni Jesus:

²¹ "Dili ang tanan nga moingon Kanako, 'Ginoo, Ginoo,' makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa Akong Amahan nga atua sa langit. ²² Daghan ang moingon Kanako niadtong adlaw, 'Ginoo, Ginoo, wala ba kami managna sa imong ngalan, naghingilin sa mga yawa sa imong ngalan, ug nagbuhat ug daghang mga katingalahan sa imong ngalan?' ²³ Ug unya igaingon ko kanila, 'Wala ako makaila kaninyo; pahawa kanako, kamong mga nagabuhat ug kalapasan!' (Mateo 7:21-23)

Si Apostol Pablo nakamatikod nga ang "misteryo sa pagkamalapason" "nagalihok na" (2 Mga Taga-Tesalonica 2:7) sa iyang panahon. Kini nga kalapasan nalangkit usab sa usa ka butang nga gipasidaan sa Bibliya batok sa kataposang mga panahon nga gitawag ug "Misteryo, Dakong Babilonya" (Pinadayag 17:3-5).

Ang "misteryo sa pagkamalapason" nalangkit sa nag-angkon nga mga Kristohanon nga nagtuo nga dili nila kinahanglan nga tumanon ang Napulo ka Sugo nga balaod sa Dios, ug uban pa ug / o adunay daghan kaayo nga madawat nga mga eksepsiyon niini ug / o adunay madawat nga mga porma sa penitensiya sa paglapas sa balaod sa Dios, mao nga samtang sila

naghunahuna nga sila adunay usa ka porma sa balaod sa Dios, wala sila maghupot sa usa ka porma sa pagka-Kristohanon nga mahimo ni Jesus.

Ang Greco-Roman sama sa mga Pariseo nga naglapas sa mga sugo sa Diyos, apan nag-angkon nga ang ilang mga tradisyon naghimo niini nga madawat—gisaway ni Jesus ang maong paagi (Mateo 15:3-9)! Si Isaias mipahimangno usab nga ang mga tawo nga nag-angkon nga iya sa Dios mosukol batok sa Iyang balaod (Isaias 30:9). Ikasubo, kining malapason nga pagrebelde usa ka butang nga atong makita hangtod karon.

Ang laing "misteryo" mopatim-aw nga ang Simbahan sa Roma daw nagtuo nga ang militaristikong ekumenikal ug interfaith nga mga agenda niini motultol ngadto sa kalinaw ug dili-biblikal nga bersiyon sa Gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Ang Kasulatan nagpasidaan batok sa umaabot nga ekumenikal nga panaghiusa nga gitudlo niini, sulod sa pipila ka tuig, magmalampuson (note: ang *Bag-ong Jerusalem nga Bibliya*, usa ka hubad nga giaprobahan sa Katoliko, gipakita):

⁴ Nagluhod sila sa atubangan sang dragon, kay ginhatag niya sa sapat ang iya awtoridad; ug sila mihapa sa atubangan sa mananap nga mapintas, nga nagaingon: Kinsa ba ang ikatandi sa mananap nga mapintas? Kinsay makabatok niini?' ⁵ Ang mananap gitugotan sa pagsulti sa iyang mga pagpasigarbo ug mga pagpasipala ug sa paglihok sulod sa kap-atan ug duha ka bulan; ⁶ ug gibungat niini ang mga pasipala batok sa Dios, batok sa iyang ngalan, sa iyang langitnong Tolda, ug sa tanan nga nanagpuyo didto. ⁷ Gitugotan kini sa pagpakiggubat batok sa mga santos ug pagbuntog kanila, ug gihatagan ug gahom ibabaw sa matag rasa, katawhan, pinulongan ug nasod; ⁸ ug ang tanang katawhan sa kalibotan mosimba niini, nga mao, ang matag usa kansang ngalan wala mahisulat sukad pa sa pagkatukod sa kalibotan diha sa basahon sa kinabuhi sa halad nga Kordero. ⁹ Pamatii ang bisan kinsa nga makadungog: ¹⁰ Kadtong alang sa pagkabihag ngadto sa pagkabihag; kadtong alang sa kamatayon pinaagi sa espada ngadto sa kamatayon pinaagi sa espada. Mao nga ang mga santos kinahanglan adunay paglahutay ug pagtuo. (Pinadayag 13:4-10 , NJB)

Ang Bibliya nagpasidaan batok sa kataposang panahon nga panaghiusa sa Babilonya:

¹ Usa sa pito ka mga manolonda nga may pito ka mga panaksan miduol sa pagpakigsulti kanako, ug miingon, 'Umari ka dinhi ug ipakita ko kanimo ang silot sa dakung bigaon nga nagalingkod sa lingkoranan sa daplin sa madagayaon nga mga tubig, ² nga kaniya ang tanang mga hari sa yuta nakighilawas, ug nga nagpahubog sa tanang mga tawo sa kalibutan sa vino sa iyang pagpanapaw. ³ Iya akong gidala sa espiritu ngadto sa usa ka disyerto, ug didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagsakay sa usa ka mapula nga mananap nga may pito ka mga ulo ug napulo ka mga sungay ug may mga titulo nga mapasipalahon nga gisulat sa tibuok niini. ⁴ Ang babaye nagsul-ob ug purpura ug eskarlata ug naggilakgilak sa bulawan ug mga alahas ug mga perlas, ug nagkupot siya ug bulawan nga kopa sa bino nga napuno sa dulumtanan nga kahugawan sa iyang pagpakighilawas; ⁵ **sa iyang agtang nahisulat ang usa ka ngalan, usa ka mysteryosong ngalan: 'Babilonia nga Bantogan, ang inahan sa tanang mga bigaon ug sa tanang mahugaw nga mga buhat sa yuta.'** ⁶ Akong nakita nga siya hubog, nahubog sa dugo sa mga santos, ug sa dugo sa mga martir ni Jesus; ug sa dihang nakita ko siya, ako hingpit nga nalibog. (Pinadayag 17:1-6 , NJB)

⁹ 'Kini nagkinahanglag pagkamaalamon. Ang **pito ka ulo ang pito ka bungtod**, diin naglingkod ang babaye . . . ¹⁸ Ang babaye nga imong nakita mao **ang dakong siyudad** nga adunay awtoridad ibabaw sa tanang mga magmamando sa yuta.' (Pinadayag 17:9, 18 , NJB)

¹ Human niini, nakita ko ang laing manolunda nga nanaug gikan sa langit, nga gihatag kaniya ang dakung pagbulot-an; ang yuta misidlak sa iyang himaya. ² Sa kinakusgan sa iyang tingog siya misinggit, 'Ang Babilonia napukan na, **Dakong Babilonya** nahulog, ug nahimong puloy-anan sa mga yawa ug puloy-anan sa matag mahugaw nga espiritu ug mahugaw, dulumtanan nga langgam. ³ Ang tanang mga nasud nakainum ug halalum sa vino sa iyang pagpakighilawas; ang tagsatagsa ka hari sa yuta nakighilawas uban

kaniya, ug ang tagsatagsa ka magpapatigayon nadato tungod sa iyang pagpatuyang. ⁴ Laing tingog misulti gikan sa langit; Nadungog ko kini nga nag-ingon, '**Gumula kamo, akong katawhan, palayo gikan kaniya, aron dili kamo makaambit sa iyang mga kalapasan ug makabaton ug samang mga hampak nga antoson..**' ⁵ Ang iyang mga sala miabot na sa langit, ug ang Dios naghunahuna sa iyang mga sala: trataron siya sama sa iyang pagtratar sa uban. ⁶ Kinahanglang doblehon siya sa kantidad nga iyang gipangayo. Kinahanglan nga siya adunay usa ka doble nga kusog nga kopa sa iyang kaugalingon nga sagol. ⁷ Ang matag usa sa iyang mga pagpasigarbo ug pag-awit kinahanglan nga ipares sa usa ka tortyur o kasakit. Ako naglingkod sa trono ingon nga rayna, siya naghunahuna; Dili ako balo ug dili gayod makahibalo sa pagbangotan. ⁸ Tungod niana, sa usa ka adlaw, ang mga hampak moabut kaniya: sakit ug pagbangotan ug gutom. Masunog siya hangtod sa yuta. Ang Ginoong Dios nga naghukom kaniya gamhanan.' ⁹ 'Adunay pagbangotan ug paghilak alang kaniya tungod sa mga hari sa yuta nga nakighilawas uban kaniya ug nakighilawas uban kaniya. Ilang nakita ang aso samtang siya nagdilaab, (Pinadayag 18:1-9, NJB)

Sa Zacarias, ang Bibliya nagpasidaan batok sa umaabot nga Babilonya ug nagpakita nga ang hustong panaghiusa dili mahitabo hangtod *pagkahuman* Si Jesus mibalik:

¹⁰ Tan-awa! Tan-awa! Kalagiw gikan sa yuta sa amihanan -- nag-ingon si Yahweh - kay gipatibulaag ko kamo ngadto sa upat ka hangin sa langit -- nag-ingon si Yahweh. ¹¹ Tan-awa! Himoa ang imong pag-ikyas, **Zion, karon nagpuyo uban sa anak nga babaye sa Babilonia!**

¹² Kay mao kini ang giingon ni Yahweh nga Labing Gamhanan, sukad nga gisugo sa Himaya

kanako, mahitungod sa mga nasod nga nanglungkab kanimo, 'Bisan kinsa nga makahikap kanimo makahikap sa kalimutaw sa akong mata. ¹³ Karon tan-awa, iwarawara ko ang akong kamot sa ibabaw nila ug sila pagatulison niadtong ilang giulipon.' Unya

mahibaloan ninyo nga si Yahweh nga Labing Gamhanan ang nagpadala kanako! ¹⁴ Pag-awit, pagmaya, anak nga babaye sa Sion, kay karon ako moanhi aron mopuyo sa taliwala nimo—miingon si Yahweh! ¹⁵ Ug nianang adlawang daghang mga nasod ang makabig ngadto kang Yahweh. Oo, sila mahimong iyang katawhan, ug sila magapuyo uban kanimo. Unya mahibaloan ninyo nga gipadala ako ni Yahweh nga Labing Gamhanan nganha kaninyo! ¹⁶ Panag-iyahon ni Yahweh ang Juda, ang iyang bahin sa Balaan nga Yuta, ug himoon pag-usab ang Jerusalem nga iyang pilion. (Zacarias 2:10-16, NJB; matikdi sa KJV/NKJV nga mga bersiyon ang mga bersikulo gilista ingong Zacarias 2:6-12)

Ang ekumenikal ug interfaith nga mga kalihokan nga gipasiugda sa United Nations, Vatican, daghang Protestante, ug Eastern Orthodox nga mga lider tin-awng gikondenar sa Bibliya ug dili angayng dasigon. Si Jesus nagpasidaan sa usa *pag-angkon* sa pagsunod Kaniya kinsa “molimbong sa daghan” (Mateo 24:4–5). Daghang ekumenismo ang nalangkit sa pag-abli sa unang selyo sa Pinadayag 6:1-2, nailhan usab nga “puti nga mangangabayo” sa Pinadayag (nga DILI Jesus) ug ang bigaon sa Pinadayag 17.

Sama ni Zacarias, si Apostol Pablo mitudlo usab nga ang tinuod nga panaghiusa sa pagtuo dili mahitabo hangtud *pagkahuman* Si Jesus mibalik:

¹³ hangtod nga kitang tanan makaabot sa panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa Anak sa Diyos ug maporma ang hingpit nga Tawo, hingpit nga hamtong uban ang kahupnganan ni Kristo mismo. (Efeso 4:13 , NJB)

Kadtong nagtuo nga kini nga panaghiusa moabut sa wala pa ang pagbalik ni Jesus nasayop. Sa tinuud, sa pagbalik ni Jesus, kinahanglan Niyang gub-on ang panaghiusa sa mga nasud nga maghiusa batok Kaniya:

^{11:15} Unya ang ikapitong anghel mihuyop sa iyang trumpeta, ug nadungog ang mga tingog sa langit nga nagsinggit, 'Ang gingharian sa kalibotan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug siya magahari hangtod sa kahangtoran.' ¹⁶ Ang kaluhaan ug upat ka mga anciano, nga naglingkod sa trono sa atubangan sa

Dios, mihapa ug mihikap sa yuta uban sa ilang mga agtang nga nagsimba sa Dios¹⁷ uban niining mga pulonga, 'Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo nga Makagagahum sa tanan, Siya nga mao karon, Siya nga kaniadto, tungod sa pagbaton sa imong dakung gahum ug sa pagsugod sa imong paghari.¹⁸ Ang mga nasud nangagubot ug karon miabut na ang panahon sa imong pagpanimalus, ug alang sa mga patay nga pagahukman, ug alang sa imong mga alagad nga mga manalagna, alang sa mga balaan ug alang kanila nga nangahadlok sa imong ngalan, gagmay ug dagku, pagabalusan. Miabot na ang panahon sa paglaglag niadtong naglaglag sa yuta.' (Pinadayag 11:15-18 , NJB)

^{19:6} Ug nadungog ko ang daw mga tingog sa usa ka dakong panon, sama sa dahunog sa dagat o sa dakong dahunog sa dalugdog, nga mitubag, 'Alleluia! Ang paghari sa Ginoo nga atong Dios nga Labing Gamhanan nagsugod na; . . .¹⁹ Unya nakita ko ang mananap, uban ang tanang mga hari sa yuta ug ang ilang mga kasundalohan, nga nagtigom aron sa pagpakig-away sa nagkabayo ug sa iyang kasundalohan.²⁰ Apan ang mapintas nga mananap nadakpan, uban sa mini nga propeta nga nagbuhat ug mga milagro alang sa mananap ug pinaagi kanila gilimbongan ang mga midawat sa pagpamarka sa marka sa mananap ug ang mga misimba sa iyang estatuwa. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa nagdilaab nga linaw sa nagdilaab nga asupre.²¹ Ang tanan nga nahibilin gipamatay pinaagi sa espada sa Magkakabayo, nga migula sa iyang baba, ug ang tanang langgam nangabusog sa ilang kaugalingon sa ilang unod. . .^{20:4} Unya nakita ko ang mga trono, diin sila milingkod, ug kanila gihatag ang gahum sa paghukom. Nakita ko ang mga kalag sa tanan nga gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagsaksi alang kang Jesus ug tungod sa pagwali sa pulong sa Dios, ug kadtong nagdumili sa pagsimba sa mananap o sa iyang estatwa ug dili modawat sa marka sa ilang mga agtang o mga kamot; sila nangabuhi, ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. (Pinadayag 19:6, 19-21; 20:4 , NJB)

Matikdi nga kinahanglang laglagon ni Jesus ang mga kasundalohan sa kalibotan nga nahiusa batok Kaniya. Unya Siya ug ang unang mga santos sa

pagkabanhaw magahari. Kana mao ang panahon nga adunay tukma nga panaghiusa sa pagtuo. Ikasubo, daghan ang maminaw sa mini nga mga ministro nga daw maayo, apan dili, sama sa gipasidaan ni Apostol Pablo (2 Corinto 11:14-15). Kon mas daghan ang tinuod nga makasabot sa Bibliya ug sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos, mas diyutay nga mga tawo ang makig-away batok kang Jesus sa Iyang pagbalik.

7. Nganong ang Gingharian sa Diyos?

Bisan tuod ang mga tawo ganahan nga maghunahuna nga kita maalamon kaayo, adunay mga limitasyon sa atong pagsabut, apan ang "pagsabut sa Dios walay kinutuban" (Salmo 147:5).

Mao nga kinahanglan ang pagpangilabot sa Diyos aron ayohon kini nga planeta.

Samtang daghan ang nagtuo sa Dios, ang kadaghanan sa mga tawo dili gusto nga buhaton kung unsa ang Iyang gisulti ug magkinabuhi ingon *Siya* tinuod nga nagdirekta. Matikdi ang mosunod:

⁸ Gipakita niya kanimo, Oh tawo, kong unsa ang maayo; Ug unsa ang gikinahanglan sa Ginoo kanimo kondili ang pagbuhat sa matarong, Ang paghigugma sa kaluoy, Ug ang paglakaw nga mapaubsanon uban sa imong Diyos? (Miqueas 6:8)

Sa paglakaw nga mapaubsanon *uban sa* Ang Diyos dili usa ka butang nga gusto gayod nga buhaton sa tawo. Gikan sa panahon ni Adan ug Eva (Genesis 3:1-6), ang mga tawo mipili sa pagsalig sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga prayoridad, labaw sa Dios, bisan pa sa Iyang mga sugo (Exodo 20:3-17).

Ang Basahon sa Mga Proverbio nagtudlo:

⁵ Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing, Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan; ⁶ Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, Ug siya magamando sa imong mga alagianan. ⁷ Ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata; Kahadloki ang Ginoo ug likayi ang daotan. (Proverbio 3:5-7)

Bisan pa niana, kadaghanan sa mga tawo dili gayod mosalig sa Diyos sa bug-os nilang kasingkasing o maghulat Kaniya sa pagtultol sa ilang mga lakang. Daghan ang nag-ingon nga ilang buhaton kung unsa ang gusto sa Diyos, apan wala kini buhata. Ang katawhan nalimbongan ni Satanas (Pinadayag 12:9) ug nahulog alang sa mga pangibog sa kalibutan ug sa ‘garbo sa kinabuhi’ (1 Juan 2:16).

Busa, daghan ang nakamugna ug ilang kaugalingong relihiyosong mga tradisyon ug sekular nga mga gobyerno tungod kay nagtuo sila nga sila ang

labing nahibalo. Apan, sila wala (cf. Jeremias 10:23) ni ang labing tinuod nga maghinulsol.

Mao nga ang katawhan nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios (cf. Mateo 24:21-22).

Tagda ang mga Kabulahanan

Usa sa labing nahibal-an nga serye sa mga pahayag nga gihatag ni Jesus mao ang mga kabulahanan, nga Iyang gihatag sa Iyaha *Wali sa Bukid* sa mga Olibo.

Matikdi ang pipila sa Iyang gisulti:

³ “Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. ⁴ Bulahan ang mga nagbangotan, kay sila pagalipayon. ⁵ Bulahan ang mga maaghop, Kay sila makapanunod sa yuta. ⁶ Bulahan ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, Kay sila pagabusgon. ⁷ Bulahan ang mga maluluy-on, Kay sila makadawat ug kaluoy. ⁸ Bulahan ang mga putli ug kasingkasing, Kay sila makakita sa Dios. ⁹ Bulahan ang mga makigdaiton, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. ¹⁰ Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa langit. (Mateo 5:3-10)

Anaa kini sa Gingharian sa Dios (cf. Marcos 4:30-31), nga sagad gitawag nga Gingharian sa langit ni Mateo (cf. Mateo 13:31), diin kini nga mga bulahan nga mga saad matuman. Diha sa Gingharian sa Diyos nga ang saad matuman alang sa mga maaghop nga makapanunod sa yuta ug sa mga putli nga makakita sa Diyos. Magpaabot sa maayong balita sa mga panalangin sa Gingharian sa Diyos!

Ang mga Dalan sa Diyos Husto

Ang kamatuoran mao nga ang Dios gugma (1 Juan 4:8,16) ug DILI hakog ang Dios. Ang mga balaod sa Dios nagpakita og gugma ngadto sa Dios ug gugma ngadto sa atong silingan (Marcos 12:29-31; Santiago 2:8-11). Ang mga paagi sa kalibutan hakog ug matapos sa kamatayon (Roma 8:6).

Matikdi nga ang Bibliya nagpakita nga ang tinuod nga mga Kristohanon nagtuman sa mga sugo:

¹ Bisan kinsa nga motoo nga si Jesus mao ang Kristo gipanganak sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma kaniya nga nanganak nahigugma usab kaniya nga gipanganak niya. ² Pinaagi niini mahibaloan nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, sa dihang nahigugma kita sa Dios ug nagatuman sa Iyang mga sugo. ³ Kay kini mao ang gugma sa Dios, nga atong bantayan ang iyang mga sugo. Ug ang Iyang mga sugo

dili mabug-at. (1 Juan 5:1-3)

Ang tanan nga "mga sugo sa Dios mga pagkamatarong" (Salmo 119:172). Ang iyang mga dalan putli (1 Tito 1:15). Ikasubo, daghan ang midawat sa lain-laing matang sa "pagkamalapason" ug wala makaamgo nga si Jesus WALA mianhi aron sa pagbungkag sa balaod o sa mga propeta, kondili aron sa pagtuman niini (Mateo 5:17), pinaagi sa pagpatin-aw sa ilang tinuod nga kahulogan ug pagpalapad niini labaw pa sa gihunahuna sa kadaghanan (e.g. Mateo 5:21-28). Si Jesus mitudlo nga "bisan kinsa nga magabuhay ug magatudlo kanila, siya pagatawgon nga daku sa gingharian sa langit" (Mateo 5:19) (ang mga termino nga 'Gingharian sa Dios' ug 'gingharian sa langit' mahimong ibaylo).

Ang Bibliya nagtudlo nga ang pagtuo nga walay buhat patay (Santiago 2:17). Daghan ang nag-angkon nga nagsunod kang Jesus, apan dili tinuod nga motuo sa Iyang mga pagtulon-an (Mateo 7:21-23) ug dili mosundog Kaniya sa angay nilang buhaton (cf. 1 Corinto 11:1). "Ang sala mao ang paglapas sa balaod" (1 Juan 3:4, KJV) ug ang tanan nakasala (Roma 3:23). Apan, ang Bibliya nagpakita nga ang kaluoy modaog batok sa paghukom (Santiago 2:13) kay ang Diyos tinuod nga adunay plano alang sa tanan (cf. Lucas 3:6).

Ang mga solusyon sa tawo, gawas sa mga paagi sa Diyos, dili molihok. Sa milenyal nga gingharian, si Jesus magmando uban sa "usa ka gunitanan nga puthaw" (Pinadayag 19:15), ug ang maayo mopatigbabaw samtang ang mga tawo magkinabuhi sa paagi sa Dios. **ANG TANANG problema sa kalibotan naglungtad tungod kay ang mga katilingban niining kalibotana**

nagdumili sa pagsunod sa Diyos ug sa Iyang balaod. Ang kasaysayan nagpakita nga ang katawhan dili makahimo sa pagsulbad sa mga problema sa katilingban:

⁶ Kay ang paghunahuna sa lawasnon mao ang kamatayon, apan ang paghunahuna sa espirituhanon mao ang kinabuhi ug kalinaw. ⁷ Tungod kay ang unodnon nga hunahuna pagpakig-away batok sa Dios; kay kini dili ubos sa balaod sa Dios, ni sa pagkatinuod mahimo. ⁸ Busa, ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. (Roma 8:6-8)

Ang mga Kristohanon kinahanglan nga magpunting sa espirituhanon, ug pagkahuman sa paghinulsol ug bautismo gihatagan ang Espiritu sa Dios sa pagbuhat sa ingon niini nga panahon (Roma 8: 9), bisan pa sa atong personal nga mga kahuyang:

²⁶ Kay nakita ninyo ang inyong pagtawag, mga igsoon, nga dili daghan ang mga maalam sumala sa unod, dili daghan ang mga gamhanan, dili daghan ang mga hamili, ang gitawag. ²⁷ Apan gipili sa Dios ang mga binuang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga manggialamon, ug gipili sa Dios ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga gamhanan; ²⁸ ug ang mga butang nga ubos sa kalibutan ug ang mga butang nga ginatamay gipili sa Dios, ug ang mga butang nga wala, aron sa pagwagtang sa mga butang nga mao, ²⁹ aron walay unod nga magpasigarbo diha sa iyang presensya. ³⁰ Apan gikan kaniya kamo anaa kang Cristo Jesus, nga nahimong kaalam alang kanato gikan sa Dios—ug pagkamatarong ug pagkabalaan ug pagtubos— ³¹ nga, ingon sa nahisulat, "Siya nga magahimaya, pahimayaa siya sa Ginoo." (1 Corinto 1:26-31)

Ang mga Kristohanon kinahanglang maghimaya sa plano sa Diyos! Kita naglakaw pinaagi sa pagtuo karon (2 Corinto 5:7), nagtan-aw sa itaas (Colosas 3:2) diha sa pagtuo (Hebreohanon 11:6). Kita mapanalanginan tungod sa pagtuman sa mga sugo sa Dios (Pinadayag 22:14).

Nganong ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos?

Ang mga Protestante lagmit mobati nga sa dihang ilang gidawat si Jesus ingon nga manluluwas, nga ilang gipangita ang Gingharian sa Diyos. Ang mga Romano Katoliko nagtuo nga kadtong nabunyagan, bisan sa mga masuso pa, nakasulod sa ilang simbahan isip gingharian. Ang Romano ug Eastern Orthodox nga mga Katoliko lagmit maghunahuna nga pinaagi sa mga sakramento, ug uban pa, sila nangita sa gingharian sa Dios. Samtang ang mga Kristohanon kinahanglang magpabawtismo, ang Greco-Roman-Protestante lagmit motan-aw sa kalibotan aron masulbad ang mga problema sa katawhan. Sila lagmit adunay yutan-on nga-focus (cf. Roma 8:6-8).

Ang pagpangita pag-una sa Gingharian sa Dios (Mateo 6:33) maoy usa ka tibuok kinabuhi nga tumong alang sa mga Kristohanon. Usa ka tumong, dili ang pagtan-aw sa kalibutan alang sa mga solusyon, kondili sa Dios ug sa iyang mga paagi. Ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos makapausab sa atong kinabuhi.

Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga Kristohanon magmando uban ni Jesus, pero naamgohan ba nimo nga nagpasabot kana nga ang tinuod nga mga Kristohanon magmando gayod sa mga siyudad? Si Jesus mitudlo:

¹² “Usa ka halangdon nga tawo miadto sa usa ka halayong yuta aron sa pagdawat alang sa iyang kaugalingon ug usa ka gingharian ug sa pagbalik. ¹³ Busa iyang gitawag ang napulo sa iyang mga sulogoon, ug gihatagan sila ug napulo ka mina, ug miingon kanila: Magpatigayon kamo hangtud nga ako moabut. ¹⁴ Apan ang iyang mga lungsoranon nagdumot kaniya, ug nagpadala ug usa ka delegasyon sunod kaniya, nga nagaingon: Dili kami buot nga kining tawohana magahari kanamo.

¹⁵ “Ug mao nga sa iyang pagbalik, nakadawat sa

sa gingharian, unya iyang gisugo kining mga ulipon nga iyang gihatagan ug salapi, nga tawgon ngadto kaniya, aron iyang mahibaloan kon pila ang nakuha sa matag tawo pinaagi sa pagnegosyo. ¹⁶ Unya miabut ang nahauna, nga nagaingon, Magtutudlo, ang imong mina nakaganansya ug napulo ka mina. ¹⁷ Ug siya miingon kaniya: Maayong pagkabuhat, maayong ulipon;

tungod kay nagmatinumanon ka sa gamay kaayo, adunay awtoridad sa napulo ka lungsod.' ¹⁸ Ug ang ikaduha miabut, nga nagaingon: Magtutudlo, ang imong mina nakaganansya ug lima ka mina. ¹⁹ Ingon man usab siya miingon kaniya, 'Ikaw usab labaw sa lima ka lungsod.' (Lucas 19:12-19)

Pagmatinud-anon sa gamay nga naa nimo karon. Ang mga Kristohanon adunay kahigayonan sa pagmando sa tinuod nga mga siyudad, sa usa ka tinuod nga gingharian. Si Jesus usab miingon, “Ang akong ganti ania Kanako, sa paghatag sa matag usa sumala sa iyang buhat” (Pinadayag 22:12). Ang Dios adunay plano (Job 14:15) ug dapit (Juan 14:2) alang niadtong tinuod nga motubag Kaniya (Juan 6:44; Pinadayag 17:14). Ang Gingharian sa Diyos tinuod ug mahimo kang bahin niini!

Sa pagsugod sa 2016, ang journal *Siyensiya* adunay artikulo nga nag-ulohang “The Power of crowds” nga nagpakita nga ang artificial intelligence ug crowdsourcing makasulbad sa “daotan nga mga problema” nga giatubang sa katawhan. Apan, ang artikulo napakyas sa pagsabot kon unsa ang pagkadaotan, ilabina kon unsaon kini pagsulbad.

Ang pagtinabangay, gawas sa pagsunod sa tinuod nga mga paagi sa Diyos, sama sa gitakdang mapakyas sa 21st siglo ingon nga kini mibalik human sa Dakong Lunop sa dihang ang katawhan nagtinabangay sa pagtukod sa napakyas nga Tore sa Babel (Genesis 11:1-9).

Ang mga problema sa kalibutan, sa mga dapit sama sa Middle East (bisan pa sa gipaabot nga temporal nga ganansya, e.g. Daniel 9:27a; 1 Tesalonica 5:3), dili masulbad sa mga tawo—kinahanglan nato ang kalinaw sa Gingharian sa Dios (Roma 14:17).

Ang mga problema sa internasyonal nga terorismo, bisan pa sa gipaabot nga kadaugan, dili masulbad (cf. Ezekiel 21:12) sa mga nalimbongan sa United Nations (cf. Pinadayag 12:9)—kinahanglan nato ang kalipay ug kahupayan sa Gingharian sa Dios.

Ang mga problema sa kinaiyahan DILI masulbad pinaagi sa internasyonal nga kooperasyon, tungod kay ang mga nasud sa kalibutan motabang sa

paglaglag sa yuta (Pinadayag 11:18), apan kini masulbad sa Gingharian sa Dios.

Ang mga isyu sa sekswal nga imoralidad, aborsyon, ug pagbaligya sa mga bahin sa lawas sa tawo dili masulbad sa USA (cf. Pinadayag 18:13), kondili pinaagi sa Gingharian sa Dios.

Ang dako nga utang nga ang USA, UK, ug daghang uban pang mga nasud dili masulbad pinaagi sa internasyonal nga pagbinayloay, apan sa katapusan (human sa kalaglagan sa Habakkuk 2: 6-8) sa Gingharian sa Dios.

Ang pagkawalay alamag ug sayop nga edukasyon dili masulbad sa United Nations—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos. Ang relihiyosong panag-away dili gayod masulbad pinaagi sa bisan unsang ekumenikal-sa-pagtuohan nga kalihokan nga miuyon sa kaluwasan gawas sa tinuod nga Jesus sa Bibliya. Ang sala mao ang PROBLEMA sa kalibutan ug alang niana, gikinahanglan nato ang sakripisyo ni Jesus ug ang Iyang pagbalik sa Gingharian sa Dios. Ang modernong medikal nga siyensiya walay tanang tubag sa panglawas sa tawo—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos.

Ang mga isyu sa kagutom dili masulbad pinaagi sa genetically-modified nga mga organismo nga nagbutang sa mga bahin sa kalibutan sa peligro sa kagutom tungod sa potensyal nga dako nga kapakyasan sa ani—kinahanglan nato ang Gingharian sa Dios.

Ang dakong kakabos sa mga bahin sa Africa, Asia, ug sa ubang dapit, samtang nagpahimulos sa usa ka panahon gikan sa kataposang panahon 'Babilonia' (cf. Pinadayag 18:1-19), dili makasulbad sa problema sa kakabos—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos. Ang ideya nga, gawas kang Jesus, ang katawhan makadala ug utopia niining 'karon nga dautang panahon' maoy usa ka bakak nga ebanghelyo (Galacia 1:3-10). Kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos.

Ang milenyal nga hugna sa Gingharian sa Dios usa ka literal nga gingharian nga pagatukuron dinhi sa yuta. Kini ipasukad sa mahigugmaong mga balaod sa Diyos ug mahigugmaong Diyos ingong pangulo. Ang mga santos magahari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 5:10; 20:4-6). Kini nga gingharian maglakip niadtong tinuod nga anaa sa Simbahan sa

Diyos, apan walay kasulatan nga nag-ingon nga ang Gingharian sa Diyos mao gayod ang Simbahan (Katoliko o dili). Ang Simbahan sa Roma misupak sa milenyal nga pagtulon-an, ug sa ulahi kini mas kusganong mosupak sa mensahe sa ebanghelyo sa Bibliya samtang nagkaduol na kita sa kataposan. Kini lagmit makakuha og mahinungdanong media coverage nga makatabang sa pagtuman sa Mateo 24:14.

Sa kataposang bahin niini, ang Gingharian sa Diyos maglakip sa “Bag-ong Jerusalem, nga manaug gikan sa langit gikan sa Diyos” (Pinadayag 21:2) ug ang pag-uswag niini walay kataposan. Wala na unyay pagkadili-matarong, wala nay kasubo, ug wala nay kamatayon.

Ang pagsangyaw ug pagsabot sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka importante nga tema sa Bibliya. Ang mga magsusulat sa Daang Tugon mitudlo mahitungod niini. Si Jesus, Pablo, ug Juan mitudlo mahitungod niini. Ang labing karaan nga 'Kristiyano' nga sermon nga mabuhi sa gawas sa Bag-ong Tugon nagtudlo bahin niini. Sayo sa ikaduhang siglo Kristohanong mga lider, sama ni Polycarp ug Melito, mitudlo bahin niini. Kami sa *Nagpadayon* Ang Simbahan sa Dios nagtudlo bahin niini karon. Hinumdomi nga ang Gingharian sa Diyos mao ang unang ulohan nga gipakita sa Bibliya nga gisangyaw ni Jesus (Marcos 1:13. Mao usab kini ang Iyang gisangyaw human sa Iyang pagkabanhaw (Mga Buhat 1:3)—ug kini maoy usa ka butang nga kinahanglang pangitaon pag-una sa mga Kristohanon (Mateo 6:33).

Ang ebanghelyo dili lamang mahitungod sa kinabuhi ug kamatayon ni Jesus. Ang gibug-aton sa ebanghelyo nga gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga sumusunod mao ang umaabot nga Gingharian sa Diyos. Ang ebanghelyo sa gingharian naglakip sa kaluwasan pinaagi ni Kristo, apan naglakip usab sa pagtudlo sa kataposan sa tawhanong mga gobyerno (Pinadayag 11:15).

Hinumdumi, si Jesus mitudlo nga ang katapusan dili moabut hangtud nga ang ebanghelyo sa gingharian igawali ngadto sa kalibutan ingon nga saksi ngadto sa tanang kanasuran (Mateo 24:14). Ug kana nga pagwali nagakahitabo na karon. Gusto ba nimo nga mahimong bahin sa pagsuporta sa katapusan, oras sa katapusan nga trabaho?

Ang maayong balita mao kana **ang Gingharian sa Diyos mao ang solusyon sa mga problema nga giatubang sa katawhan**. Bisan pa, ang kadaghanan DILI gusto nga suportahan kini, o paminawon, o gusto nga motuo sa kamatuoran niini. Ang Gingharian sa Dios walay katapusan (Mateo 6:13), samtang “kini nga kalibutan mahanaw” (1 Mga Taga-Corinto 7:31).

Ang pagmantala sa tinuod nga ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka butang nga atong naa sa *Nagpadayon* Ang Simbahan sa Dios seryoso. Kami naningkamot sa pagtudlo sa tanang butang nga gitudlo sa Bibliya (Mateo 28:19-20), lakip ang Gingharian sa Diyos (Mateo 24:14). Samtang naghulat kita niana nga gingharian, kinahanglang makat-on ug mosunod kita sa mga dalan sa Diyos ug maghupay sa uban nga gustong motuo sa kamatuoran.

Dili ba angay nimong suportahan ang pagmantala sa ebanghelyo sa umaabot nga Gingharian sa Diyos? Motuo ka ba sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos?

***Nagpadayon* Simbahan sa Dios**

Ang opisina sa USA sa *Nagpadayon* Ang Simbahan sa Dios nahimutang sa: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA; website www.ccog.org.

***Nagpadayon* Mga Website sa Simbahan sa Dios (CCOG).**

CCOG.ASIA Kini nga site adunay focus sa Asia.

CCOG.IN Kini nga site gitumong ngadto sa mga Indian nga kabilin.

CCOG.EU Kini nga site gipunting sa Europe.

CCOG.NZ Kini nga site gipunting ngadto sa New Zealand ug uban pa nga adunay kagikan sa Britanya.

CCOG.ORG Kini ang nag-unang website sa *Nagpadayon* Simbahan sa Dios. Nag-alagad kini sa mga tawo sa tanang kontinente. Kini adunay mga artikulo, mga link, ug mga video.

CCOGCANADA.CA Kini nga site gitumong sa mga naa sa Canada.

CCOGAfrica.ORG Kini nga site gipunting sa mga naa sa Africa.

CDLIDD.ES Ang Pagpadayon sa Simbahan sa Dios. Kini mao ang Kinatsila nga pinulongan nga website alang sa *Nagpadayon* Simbahan sa Dios.

PNIND.PH Nagpadayon nga Simbahan sa Dios. Kini ang website sa Pilipinas sa *Nagpadayon* Simbahan sa Dios. Kini adunay impormasyon sa English ug Tagalog.

Mga Website sa Balita ug Kasaysayan

COGWRITER.COM Kini nga website usa ka mayor nga himan sa proklamasyon ug adunay mga balita, doktrina, makasaysayanong mga artikulo, video, ug propetikanhong mga update.

CHURCHHISTORYBOOK.COM Kini usa ka dali nga mahinumduman nga website nga adunay mga artikulo ug impormasyon sa kasaysayan sa simbahan.

BIBLENEWSPROPHECY.NET Kini usa ka online nga website sa radyo nga naglangkob sa mga balita ug mga hilisgutan sa Bibliya.

Mga Channel sa Video sa YouTube ug BitChute para sa mga Sermon ug Sermonette

BibliyaBalitaTagna channel. Mga video sa sermon sa CCOG.

CCOGAfrica channel. Mga mensahe sa CCOG sa mga pinulongan sa Aprika.

Mga Animasyon sa CCOG channel sa pagtudlo sa mga aspeto sa Kristohanong pagtuo.

CCOGSermones channel adunay mga mensahe sa Spanish nga pinulongan.

Nagpadayon COG channel. Mga sermon sa video sa CCOG.

Ang litrato nagpakita sa ubos sa pipila sa pipila ka nahabilin nga mga tisa (dugang ang uban gidugang sa ulahi) sa usa ka bilding sa Jerusalem usahay nailhan nga Cenacle, apan mas maayo nga gihulagway nga ang Simbahan sa Dios sa Kasadpang Bungtod sa Jerusalem (karon gitawag og Mt. Zion):



Gituohan nga kini mao ang lugar nga tingali ang labing una nga tinukod nga tinukod sa simbahan nga Kristiyano. Usa ka tinukod nga gisangyawan unta sa 'ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos' ni Jesus. Kini maoy tinukod sa Jerusalem nga nagtudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos.

Tungod niini nagpasalamat usab kami sa Dios sa walay hunong, tungod kay...kamo, mga igsoon, nahimong mga sumusunod sa mga iglesia sa Dios nga sa Judea anaa kang Cristo Jesus. (1 Tesalonica 2:13-14)

Panaglalis kamo sa mainiton gayud alang sa pagtoo nga sa makausa alang sa tanan gitugyan ngadto sa mga balaan. (Judas 3)

Siya (Jesus) miingon kanila, "Kinahanglan iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga siyudad usab, kay alang niini nga katuyoan gipadala ako." (Lucas 4:43)

Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanan [c] igadugang kaninyo. Ayaw kahadlok, gamay nga panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. (Lucas 12:31-32)

Ug kining ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibotan ingon nga saksi sa tanang kanasoran, ug unya moabot ang kataposan. (Mateo 24:14)